

**SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI
IZMEĐU
CRNE GORE
I
REPUBLIKE TURSKE**

Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske

PREAMBULA

U ŽELJI da razvijaju i jačaju prijateljske odnose, naročito u oblasti ekonomske saradnje i trgovine, sa ciljem da doprinesu napredovanju ekonomske saradnje između dviju zemalja i povećaju obim međusobne trgovinske razmjene,

Crna Gora i Republika Turska (u daljem tekstu: "Strane ugovornice" ili "Crna Gora" i "Turska", gdje tako odgovara).

POTVRĐUJUĆI svoju namjeru da aktivno učestvuju u procesu ekonomske integracije u Evropi izražavajući spremnost da saraduju u traženju načina i sredstava za jačanje tog procesa;

IMAJUĆI U VIDU prava i obaveza koje proističu iz "Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gore" i "Ugovor o uspostavljanju pridruživanja između Republike Turske i Evropske ekonomske zajednice";

UZIMAJUĆI U OBZIR iskustvo stečeno kroz saradnju koja postoji među Stranama ugovornicama iz ovog Sporazuma kao i između njih i njihovih glavnih trgovinskih partnera;

ISKAZUJUĆI spremnost da preduzmu aktivnosti u cilju unapređivanja harmoničnog razvoja njihove trgovine kao i širenja i diversifikovanja međusobne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i one koje nijesu obuhvaćene ovim Sporazumom, stvarajući na taj način okvir i povoljno okruženje koje se zasniva na ravnopravnosti, odsustvu diskriminacije i ravnoteži prava i obaveza;

UPUĆUJUĆI na zajednički interes Strana ugovornica za stalno pospješivanje multilateralnog trgovinskog sistema i imajući u vidu da odredbe i instrumenti Opštег sporazuma o carinama i trgovini iz 1994 (u daljem tekstu: "GATT 1994") i Svjetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: "STO") predstavljaju osnov njihove spoljne trgovinske politike;

ODLUČNI da za ovu svrhu utvrde odredbe koje će biti usmjerene ka progresivnom ukidanju prepreka za trgovinu između Strana ugovornica u skladu sa odredbama ovih instrumenata, posebno onih koje se odnose na uspostavljanje slobodnih trgovinskih zona;

ODLUČILE SU, u pravcu ostvarivanja ovih ciljeva, da zaključe sljedeći Sporazum (u daljem tekstu: "ovaj Sporazum").

ČLAN 1

Ciljevi

1. Strane ugovornice, uzevši u obzir Proces stabilizacije i pridruživanja između Crne Gore i EU i obaveze Turske koje proističu iz Carinske unije sa EU, postepeno će uspostavljati zonu slobodne trgovine koja će se odnositi praktično na cijelu trgovinu koja se odvija između njih tokom prelaznog perioda od najviše pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i u saglasnosti sa članom XXIV GATT-a 1994 i ostalim multilateralnim sporazumima o robnoj trgovini koji su navedeni u prilozima uz Sporazum o osnivanju STO.
2. Ciljevi ovog Sporazuma su:
 - a) povećanje i jačanje ekonomске saradnje među Stranama ugovornicama i podizanje životnog standarda stanovništva dviju zemalja;
 - b) postepeno otklanjanje teškoća i ukidanje ograničenja u robnoj trgovini;
 - c) unapređenje, kroz proširivanje recopročne trgovine, harmoničnog razvoja ekonomskih odnosa između Strana ugovornica;
 - d) obezbjeđenje fer uslova za konkurenčiju u trgovini između Strana ugovornica;
 - e) doprinos, uklanjanjem trgovinskih barijera, harmoničnom razvoju i širenju svjetske trgovine;
 - f) stvaranje uslova za dalje podsticanje investicija, a naročito za razvoj zajedničkih ulaganja i u jednoj i u drugoj zemlji;
 - g) unapređivanje trgovine i saradnje između Strana ugovornica na tržištima trećih zemalja.

ČLAN 2

Osnovne carine

1. U trgovini između Strana ugovornica obuhvaćenih ovim Sporazumom, Strane ugovornice primjenjuju svoje carinske tarife o klasifikaciji robe za uvoz.
2. Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se primjenjuju sukcesivna smanjenja utvrđena u ovom Sporazumu jeste carina »njajpovlašćenije nacije« (Most Favoured Nation ili MFN) koja je bila na snazi kod Strana ugovornica na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3. Ukoliko se, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, bude primjenjivalo bilo koje smanjenje tarifa po principu *erga omnes*, a naročito smanjenja koja su rezultat

pregovora o tarifama u STO, takve smanjene tarife će zamijeniti osnovne carine navedene u stavu 2 od datuma primjene tih smanjenja.

4. Strane ugovornice su dužne da jedna drugoj saopšte svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I INDUSTRIJSKI PROIZVODI

ČLAN 3 Domen

Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se na proizvode koji potiču od Strana ugovornica, a koji spadaju pod Poglavlja od 25 do 97 Harmonizovanog sistema opisa i šifriranja robe, sa izuzetkom proizvoda navedenih u Aneksu I ovog Sporazuma.

ČLAN 4 Carinske dažbine na uvoz i takse jednakog dejstva

1. Nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica ne mogu se uvoditi nove carinske dažbine na uvoz niti takse jednakog dejstva.
2. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, ukidaju se carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Crne Gore u Tursku.
3. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, ukidaju se carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru.
4. Carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru, navedene u Aneksu II, postepeno će se ukidati u skladu sa rasporedom izloženim u navedenom Aneksu.
5. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, Crna Gora i Turska dužne su da u međusobnoj trgovini ukinu sve takse koje imaju isto dejstvo kao uvozne carinske dažbine.
6. Za proizvode koje potiču iz Turske, navedene u Aneksu II, Crna Gora je dužna da usvoji tretman koji nije manje povoljan od tretmana usvojenog za slične proizvode koje potiču iz Evropske unije. U slučaju da dođe do povoljnijih promjena u tretmanu usvojenom za proizvode iz Evropske unije, Crna Gora je dužna da bez odlaganja takve promjene primjeni i na proizvode koji potiču iz Turske, navedene u ovom Aneksu, i odmah o tome obavijesti Tursku.

ČLAN 5

Carinske dažbine fiskalne prirode

Odredbe koje se tiču ukidanja carinskih dažbina na uvoz primjenjuju se i na carinske dažbine fiskalne prirode.

ČLAN 6

Carinske dažbine na izvoz i takse jednakog dejstva

1. Nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica ne mogu se uvoditi nove carinske dažbine na izvoz ili takse jednakog dejstva.
2. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, između Strana ugovornica ukidaju se sve carinske dažbine na izvoz i takse jednakog dejstva.

ČLAN 7

Kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz i mjere jednakog dejstva

1. Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne mogu se uvoditi nove kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz ili mjere jednakog dejstva.
2. Sve kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz kod Strana ugovornica i mjere jednakog dejstva ukidaju se na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma.

ČLAN 8

Tehničke barijere u trgovini

1. Prava i obaveze Strana ugovornica koje se odnose na standarde ili tehničke propise i srodne mjere regulišu se Sporazumom STO o tehničkim barijerama u trgovini.
2. Strane ugovornice dužne su da sarađuju i razmjenjuju informacije u oblasti standardizacije, metrologije, procjene usaglašenosti i akreditacije, u cilju eliminisanja tehničkih barijera za trgovinu.
3. Svaka Strana ugovornica, na zahtjev druge Strane ugovornice, dužna je da dostavi informacije o određenim pojedinačnim slučajevima standarda, tehničkih pravila ili sličnih mjeru.

POGLAVLJE II

POLJOPRIVREDNI I RIBARSKI PROIZVODI

ČLAN 9

Domen

1. Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se na osnovne poljoprivredne, poljoprivredno-prehrambene i ribarske proizvode koji potiču sa teritorije svake Strane ugovornice.
2. Termin "osnovni poljoprivredni, poljoprivredno-prehrambeni i ribarski proizvodi" (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvodi) označava, u smislu ovog Sporazuma, proizvode koji spadaju pod Poglavlja od 01 do 24 Harmonizovanog sistema opisa šifriranja robe i uključuje i proizvode koji su nabrojani u Aneksu I ovog Sporazuma.

ČLAN 10 **Razmjena povlastica**

1. Strane ovog Sporazuma dužne su da međusobno dodjeljuju povlastice utvrđene u Protokolu I u skladu sa odredbama ovog Poglavlja.
2. Imajući u vidu ulogu poljoprivrede u njihovim ekonomijama, razvoj trgovine poljoprivrednim proizvodima, veliku osjetljivost poljoprivrednih proizvoda i pravila svojih poljoprivrednih politika, Strane ugovornice dužne su da u Zajedničkom komitetu ispitaju mogućnosti odobravanja daljih međusobnih povlastica u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

ČLAN 11 **Sanitarne i fitosanitarne mjere**

1. Strane ugovornice dužne su da svoje domaće propise u oblastima veterinarske, sanitарне i fitosanitarne kontrole primjenjuju u skladu sa Sporazumom STO o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.
2. Mjere koje se odnose na veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu između Strana ugovornica moraju se uskladiti na osnovu propisa EU.
3. Strane ugovornice se obavezuju da neće uvoditi diskriminatorene mjere ili druge mjere koje vode neprimjerenom ograničavanju protoka informacija o nivou sanitарне i fitosanitarne zaštite životinja, biljaka i proizvoda.

ČLAN 12 **Specifične mjere zaštite**

Izuzetno od ostalih odredbi ovog Sporazuma, a naročito člana 21, i imajući u vidu posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda koji potiču od jedne Strane ugovornice, a koji su predmet povlastica odobrenih na osnovu ovog Sporazuma, dovedu do ozbiljnih poremećaja tržišta ili domaćih regulatornih mehanizama kod druge Strane ugovornice, obje Strane ugovornice će odmah izvršiti konsultacije u cilju pronaleta odgovarajućeg rješenja. Do iznalaženja takvog rješenja, dotična Strana ugovornica može da donosi mјere koje smatra neophodnim u skladu sa relevantnim pravilima STO.

POGLAVLJE III USLUGE I INVESTICIJE

ČLAN 13

1. Strane u ovom Sporazumu prepoznaju rastući značaj usluga i investicija. U nastojanjima da postepeno razvijaju i proširuju saradnju, naročito u kontekstu Evropskih integracija, one će sarađivati u cilju daljeg unapređenja investicija i postizanja progresivne liberalizacije i obostranog otvaranja svojih tržišta za investicije i trgovinu uslugama, imajući u vidu relevantne odredbe Opštег sporazuma o trgovini uslugama (GATS).
2. Strane ugovornice će u Zajedničkom komitetu diskutovati o ovoj saradnji kako bi razvijale i produbljivale svoje odnose u saglasnosti sa ovim članom.

POGLAVLJE IV ZAJEDNIČKE ODREDBE

ČLAN 14 Interni porezi

1. Strane ugovornice su dužne da se uzdržavaju od svih mjera ili prakse interne fiskalne prirode kojima se, direktno ili indirektno, uspostavlja diskriminacija između proizvoda jedne Strane ugovornice i sličnih prozvoda koji potiču od druge Strane ugovornice.
2. Proizvodi koji se izvoze na teritoriju bilo koje od Strana ugovornica nemaju pravo na refundiranje internih indirektnih poreza koji su veći od iznosa indirektnih poreza koji se direktno ili indirektno zaračunavanju na te proizvode.

ČLAN 15 Carinske unije, slobodne trgovinske zone i prekogranični aranžmani

1. Ovim Sporazumom se ne sprečava održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, slobodnih trgovinskih zona ili aranžmana za prekograničnu trgovinu Strana ugovornica sa trećim zemljama ukoliko oni ne utiču negativno na trgovinski režim i naročito na odredbe o pravilima o porijeklu predviđenim ovim Sporazumom.
2. Razmjena informacija će se vršiti, na zahtjev bilo koje od Strana ugovornica, u Zajedničkom komitetu u vezi sa sporazumima o osnivanju takvih carinskih unija ili slobodnih trgovinskih zona.

ČLAN 16

Strukturno prilagođavanje

1. Posebne mjere ograničenog trajanja koje derogiraju odredbe člana 4 Strane ugovornice mogu preduzeti u formi povećanih carinskih dažbina.
2. Ove mjere se mogu odnositi isključivo na mlade industrijske grane, ili određene sektore koji se prestrukturiraju ili se suočavaju sa ozbiljnim teškoćama, naročito ako te teškoće izazivaju značajne socijalne probleme.
3. Carinske dažbine na uvoz koje se u Crnoj Gori primjenjuju na proizvode koji potiču iz Turske koje se zavode ovim mjerama ne mogu biti veće od osnovne carine iz Člana 2 za dati proizvod i zadržavaju element povoljnosti za proizvode koji potiču iz Turske. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu ovim mjerama ne može prelaziti 15% ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Turske kao što je definisano u članu 3, u toku posljednje godine za koju postoje statistički podaci.
4. Ove mjere će se primjenjivati tokom perioda od najviše pet godina, ukoliko Zajednički komitet ne odobri dužu primjenu.
5. Ove mjere ne mogu se uvesti za one proizvode za koje su prije više od tri godine ukinute sve carine i kvantitativna ograničenja ili takse ili mjere jednakog dejstva.
6. Crna Gora je dužna da obavijesti Zajednički komitet o svim posebnim mjerama koje namjerava da uvede. Na zahtjev Turske, u Zajedničkom komitetu će se izvršiti konsultacije o takvim mjerama i sektorima na koje se one odnose prije njihove primjene. Prilikom preduzimanja takvih mjera, Crna Gora je dužna da Zajedničkom komitetu dostavi plan ukidanja carinskih dažbina koje su uvedene po osnovu ovog člana. Taj plan mora predvidjeti postepeno smanjivanje ovih carina počev najkasnije dvije godine od njihovog uvođenja, po jednakim stopama. Zajednički komitet može da se odluči za drugačiji plan.

ČLAN 17 Damping i subvencije

1. Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava drugu Ugovornu stranu da preduzme radnje u cilju trgovinske zaštite u skladu sa stavom 2 ovog člana.
2. Ukoliko jedna od Strana ugovornica utvrdi da se u trgovini sa drugom Ugovornom stranom javlja damping i/ili kompenzaciono subvencionisanje, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom STO o implementaciji člana VI GATT-a 1994 i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzacionim mjerama i svojim sopstvenim relevantnim unutrašnjim zakonodavstvom.

ČLAN 18 Opšte mjere zaštite

Svaka Strana ugovornica zadržava svoja prava i obaveze po osnovu člana XIX GATT-a 1994 i Sporazuma STO o mjerama zaštite. Ovaj Sporazum ne dodjeljuje Stranama ugovornicama nikakva dodatna prava odnosno obaveze u pogledu mjera zaštite.

ČLAN 19 **Reizvoz i značajan manjak**

1. Kada usklađenost sa odredbama članova 6 i 7 vodi ka:
 - a) reizvozu prema trećoj zemlji prema kojoj Strana ugovornica iz ovog Sporazuma koja vrši izvoz za dotični proizvod primjenjuje kvantitativne izvozne restrikcije, izvozne dažbine ili mjere odnosno takse jednakog dejstva; ili
 - b) značajnom manjku, odnosno riziku da bi moglo doći do manjka proizvoda koji je od ključnog značaja za Stranu ugovornicu izvoznicu;

i kada gore opisane situacije izazivaju ili bi vjerovatno mogle izazvati ozbiljne probleme za Stranu ugovornicu izvoznicu, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere pod uslovima i u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 21 ovog Sporazuma.
2. Mjere preduzete zbog situacije iz stava 1 moraju se primjenjivati bez ikakve diskriminacije, a ukinuće se kada uslovi ne budu opravdavali njihovo postojanje.

ČLAN 20 **Državni monopolii**

1. Strane ugovornice obavezne su da progresivno prilagođavaju svaki državni monopol komercijalnog karaktera kako bi osigurale da do kraja četvrte godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma između državljana Strana ugovornica ne postoji nikakva diskriminacija u pogledu uslova po kojima se roba nabavlja i plasira.
2. Zajednički komitet mora biti obaviješten o mjerama koje su usvojene za svrhe realizacije ovog cilja.

ČLAN 21 **Postupak obavještavanja i konsultacija radi primjene mjera**

1. Prije otpočinjanja postupka za primjenu bilo kojih mjera iz članova 12, 19, 24 i 32, Strane ugovornice iz ovog Sporazuma imaju obavezu da nastoje da razriješe sve teškoće između sebe putem direktnih konusltacija, i da o tome obavijeste drugu Ugovornu stranu.

2. Strana ugovornica koja razmišlja o pribjegavanju mjerama dužna je da odmah obavijesti Zajednički komitet o tome. Dotična strana dostavlja Zajedničkom komitetu sve bitne informacije i pruža potrebnu pomoć u istraživanju slučaja. U Zajedničkom komitetu se bez odlaganja obavljaju konsultacije među Stranama ugovornicama u cilju iznalaženja zajednički prihvatljivog rješenja.
3. Ukoliko, u roku od jednog mjeseca od kada je pitanje upućeno na Zajednički komitet, Strana ugovornica o kojoj je riječ ne okonča praksu zbog koje je upućen prigovor ili probleme o kojima je dostavljeno obavještenje i u odsustvu odluke Zajedničkog komiteta o tom pitanju, dotična Strana ugovornica može da usvoji mjere koje smatra neophodnim da bi korigovala stanje.
4. O preduzetim mjerama mora se odmah obavijestiti Zajednički komitet. One moraju biti ograničene, po obimu i trajanju, na ono što je striktno neophodno kako bi se ispravila situacija, koja je izazvala njihovu primjenu, i neće ići van domena štete koju je dotična praksa ili teškoća prouzrokovala. Prioritet se ima dati mjerama koje će najmanje poremetiti funkcionisanje ovog Sporazuma.
5. Preduzete mjere će biti predmet redovnih konsultacija u okviru Zajedničkog komiteta u cilju njihovog popuštanja, odnosno ukidanja kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo postojanje.
6. Kada je zbog izuzetnih okolnosti koje zahtijevaju hitnu intervenciju nemoguće izvršiti prethodno ispitivanje, dotična Strana ugovornica može, u slučajevima iz članova 12, 19, 24 i 32, da odmah primjeni mjere predostrožnosti koje su striktno neophodne da bi se ispravilo stanje. O tim mjerama mora se bez odlaganja obavijestiti Zajednički komitet i konsultacije između Strana ugovornica po ovom Sporazumu obavljaju se u okviru Zajedničkog komiteta.

ČLAN 22 **Pravila o porijeklu i saradnji između carinskih uprava**

1. Strane ugovornice se slažu da će primjenjivati evropska preferencijalna pravila o porijeklu u trgovini između sebe, uključujući sve postojeće i buduće izmjene i dopune. U slučaju da ova pravila o porijeklu u trgovini pretrpe izmjene i dopune, Zajednički komitet pokreće postupak izmjena i dopuna pravila o porijeklu.
2. Protokol II uz ovaj Sporazum utvrđuje pravila o porijeklu i prateće metode administrativne saradnje.

ČLAN 23

Plaćanja

1. Plaćanja u slobodno konvertibilnim valutama koja se odnose na komercijalne transakcije u okviru ovog Sporazuma među Stranama ugovornicama i prenos tih plaćanja na teritoriju Strane ugovornice na kojoj se nalazi povjerilac, vršiće se bez ikakvih restrikcija.
2. Strane ugovornice će se uzdržati od restrikcija u pogledu razmjene ili administrativnih restrikcija osim onih koje postoje u važećim zakonskim propisima Strana ugovornica o vraćanju dotacija ili prihvatanju kratkoročnih i srednjeročnih kredita vezano za komercijalne transakcije u kojima učestvuje rezident Strane ugovornice.
3. Izuzetno od odredbi stava 2, sve mjere koje se odnose na tekuća plaćanja koja su u vezi sa kretanjem roba moraju biti u saglasnosti sa uslovima utvrđenim u članu VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

ČLAN 24

Pravila o konkurenциji koja se odnose na preduzeća, državna pomoć

1. Sljedeće nije kompatibilno sa pravilnom implementacijom ovog Sporazuma, u mjeri u kojoj može da ugrozi trgovinu između Strana ugovornica:
 - a) svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i udruženi nastupi preduzeća čiji je cilj ili efekat sprečavanje, ograničavanje ili poremećaj konkurenциje;
 - b) zloupotreba, od strane jednog ili više preduzeća, dominantne pozicije na teritorijama Strana ugovornica u cjelini ili na značajnom dijelu istih;
 - c) svaka koncentracija koja bi stvorila dominantnu poziciju i sprječila fer konkurenциju;
 - d) svaka državna pomoć koja remeti ili može potencijalno da poremeti konkurenčiju favorizovanjem određenih preduzeća ili proizvodnje određene robe.
2. Svaka Strana ugovornica ima obavezu da osigura transparentnost u oblasti državne pomoći. Na zahtjev jedne Strane ugovornice, druga strana dostavlja informacije o konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.
3. Ukoliko bilo koja od Strana ugovornica smatra da je određena praksa nekompatibilna sa uslovima iz prvog stava ovog člana, i:
 - a) da se ne ostvaruje na adekvatan način shodno pravilima implementacije iz stava 4 ovog člana, ili

- b) u odsustvu takvih pravila, i ukoliko takva praksa izaziva ili prijeti da će izazvati ozbiljne štete interesima druge Strane ugovornice ili materijalnu štetu njenoj domaćoj industriji, uključujući uslužnu djelatnost, ona može da preduzme odgovarajuće mjere nakon konsultacija sa Zajedničkim komitetom ili nakon trideset radnih dana od upućivanja na konsultaciju o tome.
4. U slučaju postupaka koji su nekompatibilni sa stavom 1.c) ovog člana, takve odgovarajuće mjere mogu, tamo gdje se na iste primjenjuje STO/GATT 1994, da se usvoje samo u saglasnosti sa postupcima i pod uslovima utvrđenim u STO/GATT-u 1994 i eventualnim drugim relevantnim instrumentima koji su ugovarani pod njegovim okriljem i koji su primjenjivi između Strana ugovornica.
 5. U slučaju da jedna Strana ugovornica sproveđe istragu u vezi sa konkurencijom protiv preduzeća koja se nalaze na teritoriji druge Strane ugovornice, ukoliko strana koja vrši istragu zatraži od druge strane saradnju u saopštavanju zvaničnih dokumenata koji su relevantni za istragu, zamoljena strana će uložiti sve napore da obezbijedi blagovremenu dostavu informacija preko nadležnih državnih organa.
 6. Izuzetno od bilo kojih odredbi u suprotnom smislu koje su usvojene u saglasnosti sa ovim članom, Strane ugovornice će vršiti razmjenu informacija vodeći računa o ograničenjima koja nameću zahtjevi stručne i poslovne tajnosti.

ČLAN 25 **Teškoće u platnom bilansu**

1. Strane ugovornice imaju obavezu da nastoje, kad god je moguće, da izbjegnu uvođenje restriktivnih mjer, uključujući mjeru koje se odnose na uvoz, za svrhe platnog bilansa. Strana koja usvaja takve mjeru, čim prije to bude moguće, prezentira drugoj strani vremenski plan za njihovo uklanjanje.
2. Ukoliko Crna Gora ili Turska budu imale krupne probleme sa platnim bilansom, ili bude postojala neposredna opasnost da do tih problema dođe, Crna Gora odnosno Turska, zavisno od slučaja, mogu, u skladu sa uslovima utvrđenim u Sporazumu STO, usvojiti restriktivne mjeru, uključujući mjeru koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i koje ne mogu ići dalje od onoga što je striktno neophodno da bi se korigovalo stanje platnog bilansa. Crna Gora, odnosno Turska, zavisno od slučaja, dužne su da odmah obavijeste drugu Stranu ugovornicu o tome.
3. Na transfere vezane za investicije i naročito na repatrijaciju investiranih ili reinvestiranih iznosa ili bilo koju vrstu prihoda koji potiču od istih neće se primjenjivati nikakve restriktivne mjeru.

ČLAN 26 **Prava intelektualne svojine**

1. Strane ugovornice u ovom Sporazumu imaju obavezu da odobre i obezbijede adekvatnu, djelotvornu i nediskriminatorsku zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući mjere za ostvarivanje tih prava u slučajevima njihove povrede, falsifikovanja i piraterije, u skladu sa odredbama ovog člana i relevantnim međunarodnim sporazumima.
2. Svaka od Strana ugovornica u ovom Sporazumu ima obavezu da državljanima druge strane dodijeli tretman koji neće biti nepovoljniji od onog koji je dodijeljen njenim sopstvenim državljanima. Izuzetak od ove obaveze mora biti u skladu sa suštinskim odredbama člana 3 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS).
3. Svaka od Strana ugovornica u ovom Sporazumu ima obavezu da državljanima druge strane dodijeli tretman koji neće biti nepovoljniji od onog koji je dodijeljen državljanima bilo koje druge zemlje. Izuzetak od ove obaveze mora biti u skladu sa suštinskim odredbama TRIPS sporazuma, a naročito članova 4 i 5 istoga.
4. Strane ugovornice imaju obavezu da redovno razmatraju sprovođenje ovog člana. Ukoliko se pokaže da će doći do problema u oblasti intelektualne svojine koji bi mogli da ugroze trgovinske uslove, preduzeće se hitne konsultacije, na zahtjev bilo koje od Strana ugovornica, kako bi se došlo do obostrano zadovoljavajućih rješenja.

ČLAN 27 **Javne nabavke**

1. Strane ugovornice smatraju liberalizaciju svojih tržišta javnih nabavki ciljem ovog Sporazuma. Strane ugovornice teže otvaranju u dodjeli ugovora o javnim nabavkama na bazi nediskriminacije i reciprociteta.
2. Strane ugovornice će progresivno razvijati svoja pravila, uslove i postupke javnih nabavki sa ciljem omogućavanja pristupa postupcima javnih nabavki za dobavljače druge Strane ugovornice na njihovim tržištima javnih nabavki, koji neće biti nepovoljniji od onog koji se omogućava kompanijama bilo koje zemlje ili teritorije.
3. Zajednički komitet ima obavezu da ispituje razvoj situacije u vezi sa postizanjem ciljeva ovog člana i može da preporuči praktične modalitete za realizaciju odredbi stava 2 kako bi se osigurao slobodan pristup, transparentnost i obostrano otvaranje njihovih tržišta javnih nabavki.
4. U toku ispitivanja iz stava 3, Zajednički komitet može da razmatra, posebno u svjetlu razvoja situacije i regulative u ovoj oblasti na međunarodnom planu, mogućnost proširenja obuhvatnosti i/ili stepena otvaranja tržišta predviđenog u stavu 1.
5. Strane ugovornice imaju obavezu da nastoje da pristupe relevantnim Sporazumima koji su dogovarani pod okriljem GATT-a 1994 i Sporazuma iz Marakeša, kojim je osnovana STO.

ČLAN 28 **Formiranje Zajedničkog komiteta**

1. Ovim se osniva Zajednički komitet u kojem je zastupljena svaka Strana ugovornica. Zajednički komitet zadužen je za administriranje ovog Sporazuma i stara se o njegovoj pravilnoj implementaciji.
2. Za svrhe pravilne implementacije ovog Sporazuma, Strane ugovornice razmjenjuju informacije i, na zahtjev bilo koje od strana, obavljaju konsultacije u Zajedničkom komitetu. Zajednički komitet prati mogućnost daljeg uklanjanja prepreka za trgovinu između Strana ugovornica.
3. Zajednički komitet može, u skladu sa odredbama stava 3 člana 29, da donosi odluke u slučajevima koji su predviđeni ovim Sporazumom. O drugim pitanjima Zajednički komitet može da daje preporuke.

ČLAN 29 **Rad Zajedničkog komiteta**

1. Za svrhe pravilne implementacije ovog Sporazuma, Zajednički komitet ima obavezu da se sastaje na odgovarajućem nivou kad god je neophodno na zahtjev, a najmanje jednom godišnje. Bilo koja od Strana ugovornica može da zatraži da se održi sastanak.
2. Zajednički komitet odlučuje putem konsenzusa.
3. Ukoliko predstavnik Strane ugovornice u Zajedničkom komitetu prihvati odluku uz rezervu da se moraju ispuniti interni zakonski zahtjevi, takva odluka stupa na snagu, ukoliko u njoj nije naveden neki kasniji datum, na datum prijema pismenog obavještenja o tome da su ti zahtjevi ispunjeni.
4. Zajednički komitet usvaja svoj pravilnik o radu koji, između ostalog, sadrži odredbe o sazivanju sastanaka i imenovanju predsjedavajućeg i njegovom mandatu.
5. Zajednički komitet može da odluči da osnuje potkomitete i radne grupe koje bude smatran neophodnim da bi pomogli u ostvarivanju njegovih zadataka.

ČLAN 30 **Izuzeci u pogledu bezbjednosti**

Ništa iz ovog Ugovora ne sprečava Strane ugovornice da preduzmu bilo koje mjere koje one smatraju neophodnim:

- a) da bi se spriječilo objelodanjivanje informacija koje je u suprotnosti sa njihovim vitalnim interesima bezbjednosti;

- b) da bi se zaštitili vitalni interesi bezbjednosti ili realizovale međunarodne obaveze ili nacionalne politike:
 - i) u vezi sa trgovinom oružjem, municijom i ratnom opremom i takvom trgovinom drugom robom, materijalima i uslugama koja se, direktno ili indirektno, vrši za svrhe snabdijevanja vojnih objekata; ili
 - ii) u vezi sa sprječavanjem širenja biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih sredstava; ili
 - iii) u vrijeme rata ili drugih ozbiljnih međunarodnih tenzija koje predstavljaju ratnu prijetnju.

ČLAN 31 Opšti izuzeci

Ovaj Sporazum ne isključuje mogućnost zabrana ili restrikcija na uvoz, izvoz ili robu u tranzitu, koje su opravdane razlozima javnog morala, javne politike ili javne bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka i životnog okruženja; zaštite domaćeg blaga umjetničke, istorijske ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, ili pravila koja se odnose na zlato ili srebro ili očuvanje ograničenih prirodnih bogatstava, ukoliko su te mjere uvedene zajedno sa restrikcijama na domaću proizvodnju ili potrošnju. Međutim, te zabrane ili restrikcije ne predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivene restrikcije na trgovinu između Strana ugovornica.

ČLAN 32 Ispunjavanje obaveza

1. Strane ugovornice imaju obavezu da preduzmu sve neophodne mjere da osiguraju ispunjenje ciljeva ovog Sporazuma i ispunjenje svojih obaveza po ovom Sporazumu.
2. Ukoliko bilo koja od Strana ugovornica smatra da druga strana nije ispunila neku obavezu po ovom Sporazumu, dотična Strana ugovornica može da preduzme odgovarajuće mjere pod uslovima u skladu sa postupcima koji su utvrđeni u članu 21 ovog Sporazuma.

ČLAN 33 Evolutivna klauzula

1. Kada bilo koja od Strana ugovornica smatra da bi bilo bilo korisno i u interesu ekonomija Strana ugovornica da se odnosi utvrđeni ovim Sporazumom razvijaju tako što će se oni proširiti i na oblasti koje nijesu njime obuhvaćene, ona će drugoj Ugovornoj strani dostaviti obrazložen zahtjev. Strane ugovornice mogu da nalože Zajedničkom komitetu da ispita taj zahtjev i, gdje je to adekvatno, da im da preporuke, naročito u cilju otvaranja pregovora.

2. Sporazumi koji budu rezultat prostupka iz stava 1 podliježu ratifikaciji ili saglasnosti Strana ugovornica u ovom Sporazumu u skladu sa njihovim nacionalnim zakonskim propisima.

ČLAN 34 Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Sporazuma, kao i njegovih aneksa i protokola, stupaju na snagu na datum prijema posljednjeg pismenog obavještenja upućenog diplomatskim kanalima, kojima Strane ugovornice jedna drugu obavještavaju da su ispunjeni svi neophodni zahtjevi za stupanje na snagu ovog Sporazuma predviđeni njihovim nacionalnim zakonskim propisima.

ČLAN 35 Protokoli i aneksi

Protokoli i aneksi uz ovaj Sporazum predstavljaju njegov sastavni dio. Zajednički komitet može da odluči da se vrše izmjene i dopune protokola i aneksa skladu sa nacionalnim zakonskim propisima Strana ugovornica.

ČLAN 36 Rok važnosti i odustajanje

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neograničeno vrijeme.
2. Svaka Strana ugovornica u ovom Sporazumu može da se povuče iz ovog Sporazuma upućivanjem pismenog obavještenja drugoj Strani ugovornici. Raskid stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon datuma prijema tog obavještenja kod druge Strane ugovornice.
3. Strane ugovornice su saglasne da će, u slučaju pristupanja jedne od Strana ugovornica Evropskoj uniji, Sporazum biti raskinut dana koji prethodi datumu pristupanja EU.

ČLAN 37 Stupanje na snagu

Strane ugovornice imaju obavezu da ratifikuju ovaj Sporazum u skladu sa svojim sopstvenim procedurama. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca, nakon datuma prijema posljednjeg pismenog obavještenja preko diplomatskih kanala, kojima Strane ugovornice informišu jedna drugu da su ispunjeni svi neophodni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonskim propisima za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

U POTVRDU GORE NAVEDENOOG, nižepotpisani opunomoćenici, koji su za to propisno ovlašćeni, potpisali su ovaj Sporazum.

POTPISANO u Istanbulu, 26. novembra 2008. godine, u dva originala, od kojih po jedan na crnogorskom, turskom i engleskom jeziku, svaki jednako vjerodostojan. U slučaju razlika u tumačenju, prednost ima tekst na engleskom jeziku.

Branimir GVOZDENOVIC

ministar za ekonomski razvoj

Za Crnu Goru

Kürşad TÜZMEN

državni ministar

Za Republiku Tursku

ANEKS I

Lista proizvoda koji se odnose na Čl. 3 i 9

HS tarifna oznaka	2905.43	(manitol)
HS tarifna oznaka	2905.44	(sorbitol)
HS tarifni broj	33.01	(esencijalna ulja)
HS tarifni brojevi	35.01 do 35.05	(albuminalne supstance, modifikovani skrob, ljepkovi)
HS tarifna oznaka	3809.10	(sredstva za doradu)
HS tarifna oznaka	3824.60	(sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905.44)
HS tarifni brojevi	41.01 do 41.03	(sirova i štavljena koža)
HS tarifni broj	43.01	(sirovo krvno)
HS tarifni brojevi	50.01 do 50.03	(sirova svila i otpaci od svile)
HS tarifni brojevi	51.01 do 51.03	(vuna i životinjska dlaka)
HS tarifni brojevi	52.01 do 52.03	(sirovi pamuk, otpaci od pamuka i kardirani ili češljani pamuk)
HS tarifni broj	53.01	(sirovi lan)
HS tarifni broj	53.02	(sirova konoplja)

ANEKS II

CRNOGORSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE PORIJEKLOM IZ TURSKE

(koji se odnosi na Član 4.4)

Carinske stope na uvoz robe porijeklom iz Turske u Crnu Goru, koja je navedena u ovom Aneksu, će biti snižavane na sljedeći način:

Za proizvode navedene u Tabeli A:

- na dan stupanja Sporazuma na snagu, uvozne carine će biti snižene na 80% osnovne carine;
- 1. januara prve godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 50% osnovne carine;
- 1. januara druge godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 25% osnovne carine;
- 1. januara treće godine nakon stupanja Sporazuma na snagu preostale uvozne carine će biti ukinute.

Za proizvode navedene u Tabeli B:

- na dan stupanja Sporazuma na snagu, uvozne carine će biti snižene na 85% osnovne carine;
- 1. januara prve godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 70% osnovne carine;
- 1. januara druge godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 55% osnovne carine;
- 1. januara treće godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 40% osnovne carine;
- 1. januara četvrte godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 20% osnovne carine;
- 1. januara pete godine nakon stupanja Sporazuma na snagu preostale uvozne carine će biti ukinute.

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
2515	Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sječene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika: - Mermer i travertin: - - neobrađen ili grubo tesan
2515 11 00	- - siječen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika: - - - debljine do 4 cm
2515 12 20	- - - debljine 4 do 25 cm
2515 12 50	- - - ostalo
2515 12 90	
2522	- Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825: - Kreč gašen
2522 20 00	
2523	Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera: - Portland cement: - - ostali
3602 00 00	Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603 00	Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapsle; upaljači; električni detonatori: - Sporeogoreći štapini; detonirajući štapini
3603 00 10	- ostalo
3603 00 90	
3820 00 00	- Preparati protiv smrzavanaja i pripremljene tečnosti za odleđivanje
4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta: - ostali
4406 90 00	
4410	Ploče, iverice i slične ploče (npr., ploče zvane "oriented strand board" i "wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: - od drveta: - - ploče zvane "oriented strand board" (OSB):
4410 12	- - neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja
4410 12 10	- - ostale
4410 19 00	
4412	Šperploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta:
4412 10 00	- od bambusa - ostalo:
4412 94	- - panel ploče, slojevite ploče od drveta, i druge višeslojne drvene ploče:
4412 94 10	- - - koje sadrže najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta

4412 94 90	- - - ostalo
4412 99	- - ostalo
4412 99 70	- - - ostalo

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
6403	<p>- Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili vještačke kože i licem (gornjištem), od kože:</p> <p>- Ostala obuća sa đonovima od kože:</p>
6403 51	<p>- - koja pokriva gležanj:</p> <p>- - - ostalo:</p> <p>- - - - koja pokriva gležanj, ali ne list, sa unutrašnjim đonom dužine:</p> <p>- - - - od 24 cm ili više:</p> <p>- - - - - za muškarce</p> <p>- - - - - za žene</p> <p>- - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:</p> <p>- - - - - 24 cm i većim:</p> <p>- - - - - za muškarce</p> <p>- - - - - za žene</p>
6403 51 15	
6403 51 19	
6403 51 95	
6403 51 99	
6405	Ostala obuća:
6405 10 00	- sa licem (gornjištem) od kože ili vještačke kože
7604	Šipke i profili, od aluminijuma:
7604 10	- Od nelegiranog aluminijuma:
7604 10 90	- - profili
7604 29	- Od legura aluminijuma:
7604 29 90	- - ostalo:
7604 29 90	- - - profili
7616	Ostali proizvodi od aluminijuma:
7616 99	-ostalo:
7616 99 90	- - ostali:
7616 99 90	- - - ostali
8415	<p>Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:</p> <p>- Ostalo:</p>

8415 81 00	-- sa ugrađenom rashladnom jedinicom i ventilom za promjenu ciklusa hladno/toplo (reverzibilna topotna pumpa):
8507	Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne):
8507 20	- Ostali olovni akumulatori:
	- - Ostalo:
8507 20 98	- - - ostali

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
8517	Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna ili mreža za široko područje), osim predajnika ili prijemnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528: - Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže: - telefoni za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže
8517 12 00	
8703	Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke: -Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svjećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:
8703 22	-- zapremine cilindara 1000 do 1500 cm ³ :
8703 22 10	-- - nova:
ex 8703 22 10	-- - - putnički automobili
8703 22 90	-- - upotrebljavana
8703 23	-- zapremine cilindara 1500 do 3000 cm ³ : -- - nova:
8703 23 19	-- - - ostala
ex 8703 23 19	-- - - - putnički automobili
8703 23 90	-- - upotrebljavana - Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8703 32	-- zapremine cilindara 1500 do 2500 cm ³ : -- - nova:
8703 32 19	-- - - ostalo
ex 8703 32 19	-- - - - putnički automobili

8703 32 90	- - - upotrebljavana
8703 33	- - zapremine cilindara preko 2500 cm ³ :
	- - - nova:
8703 33 11	- - - za stanovanje ili kampovanje
8703 33 90	- - - upotrebljavana

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
2501	So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda: - So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost: - - Ostalo; - - - Ostalo: - - - - So namijenjena za ljudsku ishranu
3304	Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegovanje kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: - Ostalo: - - ostalo
3305	Preparati za kosu:
3305 10 00	- Šamponi;
3305 90	- Ostalo:
3305 90 90	- - ostalo
3306	Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje vještačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo: - paste i praškovi za zube
3401	Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, koji sadrže ili ne sadrže sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u formi tečnosti ili krema i namijenjene za maloprodaju, koji sadrže ili ne sadrže sapun; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 11 00	- - za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lijekovitim materijama)
3402	Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:
3402 20	- Preparati pripremljeni za prodaju na malo:
3402 20 20	- - površinski aktivni preparati
3402 20 90	- - preparati za pranje i preparati za čišćenje
3402 90	- Ostalo:
3402 90 90	- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
3923	Proizvodi za transport i pakovanje robe, od plastičnih masa; zapešaći, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: - Vreće i kese (uključujući kupaste): - - od polimera etilena 3923 21 00 3923 29 3923 29 10 3923 90 3923 90 10 3923 90 90
3926	Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: - Ostalo: - - ostalo: 3926 90 97
4011	-Nove spoljne pneumatske gume: 4011 10 00
4202	- za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili vještačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom:

	- Kovčevi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični kontejneri:
4202 11	- - sa spoljnom površinom od kože, vještačke kože ili lakovane kože:
4202 11 10	- - - ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični kontejneri
4202 11 90	- - - ostalo
4203	Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili vještačke kože:
4203 10 00	- Odjeća
	- Rukavice
4203 29	- - ostale:
4203 29 10	- - - zaštitne za sva zanimanja

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
4418	Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa sačem, sastavljeni parketne ploče, rezana i cijepana šindra:
4418 10	- Prozori, vrata-prozori i okviri
4418 10 50	- - od četinara
4418 10 90	- - ostalo
4418 20	- Vrata, dovratnici i pragovi:
4418 20 50	- - od četinara
4418 20 80	- - od ostalog drveta
4418 40 00	- Oplata za betonske građevinske radove
4418 90	- Ostalo:
4418 90 10	- - lijepkom laminirana građa
4418 90 80	- - ostalo
4802	Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručno izrađena hartija i karton: - Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% mase ukupnog sadržaja vlakana:
4802 55	- - mase od 40 g/m ² do 150 g/m ² u rolnama:
4802 55 15	- - - mase 40 g/m ² do 60 g/m ² :
ex 4802 55 15	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir

4802 55 25	- - - mase 60 g/m ² do 75 g/m ² :
ex 4802 55 25	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4802 55 30	- - - mase 75 g/m ² do 80 g/m ² :
ex 4802 55 30	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4802 55 90	- - - mase 80 g/m ² ili veće:
ex 4802 55 90	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4819	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, radnjama ili slično:
4819 10 00	- Kutije od talasaste hartije ili kartona
4819 20 00	- Kutije, složive, od netalasaste hartije ili kartona
4819 30 00	- Vreće i kese sa širinom osnove od 40 cm ili većom
4819 40 00	- ostale vreće i kese, uključujući fišeke

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
4820	Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnicici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, setovi sa umetkom karbon hartije i slični proizvodi za pisanje od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige od hartije ili kartona:
4820 10	- Registri, knjige za knjigovodstvo, notesi, knjige za porudžbine, knjige priznanice, agende, dnevnicici i slični proizvodi:
4820 10 10	- - Registri, knjige za knjigovodstvo, knjige porudžbina i knjige priznanica
4820 20 00	- Sveske
4820 90 00	- ostalo
4821	Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane:
4821 10	- Štampane:
4821 10 10	- - samoljepljive
4821 90	- Ostale:
4821 90 10	- - samoljepljive
4910 00 00	Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove
4911	Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije:

4911 10	- Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično:
4911 10 10	- - Trgovački katalozi
4911 10 90	- - ostalo
	- Ostalo:
4911 99 00	- - ostalo
5111	Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake: - koje po masi sadrže 85% ili više vune ili fine životinjske dlake:
5111 19	- - ostalo:
5111 19 10	- - - mase od 300 g/m ² do 450 g/m ²
5111 19 90	- - - mase preko 450g/m ²
5112	Tkanine od češljane vune ili od češljane fine životinjske dlake: - Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske dlake:
5112 11 00	- - mase do 200 g/m ²
5112 19	- - ostalo:
5112 19 10	- - - mase od 200 g/m ² do 375 g/m ²
5112 19 90	- - - mase preko 375 g/m ²

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
5209	Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m ² : - Bijeljene:
5209 21 00	- - ravnog prepletaja
5209 22 00	- - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper
5209 29 00	- - ostale tkanine - Obojene:
5209 31 00	- - ravnog prepletaja
5209 32 00	- - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper
5209 39 00	- - ostale tkanine - Od prediva različitih boja:
5209 41 00	- - ravnog prepletaja
5209 43 00	- - ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući ukršteni keper
5209 49 00	- - ostale tkanine

6101	Kaputi, cerade, ogrtači, pelerine, vjetrovke sa kapuljačom tipa anoraks (uključujući skijaške jakne), vjetrovke sa ili bez postavke ili uloška i slični proizvodi za dječake i muškarce, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6103:
6101 90	- od drugih tekstilnih materijala:
6101 90 20	- - Kaputi,ogrtači, pelerine, i slični proizvodi
ex.6101 90 20	--- Od vune ili fine životinjske dlake
6101 90 80	- - Vjetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vjetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi
ex.6101 90 80	--- Od vune ili fine životinjske dlake
6115	Hula-hop čarape, čarape, uključujući čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primjer, čarape za vene) i naglavci bez đonova, pleteni ili kukičani: - Ostale:
6115 95 00	- - od pamuka
6115 96	- - od sintetičkih vlakana:
6115 96 10	- - - dokolenice
6115 96 99	- - - - Ostale
6205	Košulje za muškarce ili dječake:
6205 20 00	- od pamuka
6205 30 00	- od vjestackih vlakana
6205 90	- od ostalih tekstilnih materijala:
6205 90 10	- - od lana ili ramije
6205 90 80	- - Ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6206	Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:
6206 10 00	- od svile ili otpadaka svile
6206 20 00	- od vune ili fine životinjske dlake
6206 30 00	- od pamuka
6206 40 00	- od vještačkih vlakana
6206 90	- Od ostalih tekstilnih materijala:
6206 90 10	- - od lana ili ramije
6206 90 90	- - ostale

6207	Potkošulje i ostale majice, gaće, spavaćice, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce ili dječake: - Gaće: 6207 11 00 - - od pamuka 6207 19 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - Spavaćice i pidžame: 6207 21 00 - - od pamuka 6207 22 00 - - od vještačkih vlakana 6207 29 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - Ostalo: 6207 91 00 - - od pamuka 6207 99 - - od ostalih tekstilnih materijala 6207 99 10 - - - od vještačkih vlakana 6207 99 90 - - - ostalo
6208	Potkošulje i ostale majice, kombinezoni, podsuknje, gaćice, kilote, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, bade mantili, kućne haljine i slični proizvodi za žene ili djevojčice: - Kombinezoni i podsuknje: 6208 11 00 - - od vještačkih vlakana 6208 19 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - Spavaćice i pidžame: 6208 21 00 - - od pamuka 6208 22 00 - - od vještačkih vlakana 6208 29 00 - - od ostalih tekstilnih materijala - Ostalo: 6208 91 00 - - od pamuka 6208 92 00 - - od vještačkih vlakana 6208 99 00 - - od ostalih tekstilnih materijala

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6211	Trenerke, skijaška odjela i kupaće gaće i kostimi; ostala odjeća: - ostala odjeća, za dječake ili muškarce:
6211 32	- - od pamuka:
6211 32 10	- - - radna i službena odjeća

	- - - trenerke sa postavom: - - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala - - - - ostala:
6211 32 31	- - - - gornji djelovi
6211 32 42	- - - - donji djelovi - Ostala odjeća, za djevojčice ili žene:
6211 42	- - od pamuka: - - kecelje, radni kombinezoni, haljine-kecelje i slična radna odjeća (bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući)
6211 42 10	- - - trenerke sa postavom: - - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala - - - - ostala:
6211 42 31	- - - - gornji djelovi
6211 42 42	- - - - donji djelovi
6211 42 90	- - - ostala
6211 43	- - od vještačkih ili sintetičkih vlakana: - - - kecelje, kombinezoni, haljine-kecelje i slična radna odjeća (bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući)
6211 43 10	- - - - trenerke sa postavom - - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala
6211 43 31	- - - - ostala:
6211 43 41	- - - - gornji djelovi
6211 43 42	- - - - donji djelovi
6211 43 90	- - - ostala
6301	Ćebad i slični pokrivači: - Ćebad (osim električne čebadi) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake:
6301 20	- - pleteni ili kukičani
6301 20 10	- - ostali
6301 20 90	- Ostala čebad i slični pokrivači:
6301 90	- - pleteni ili kukičani
6301 90 10	- - ostali
6301 90 90	

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
----	--------------

6302	Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: - Ostalo posteljno rublje, štampano:
6302 21 00	- - od pamuka - Ostalo posteljno rublje
6302 31 00	- - od pamuka - Ostalo stono rublje
6302 51 00	- - od pamuka
6302 53	- - od vještačkih ili sintetičkih vlakana
6302 53 90	- - - ostalo
6403	Obuća sa donovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili vještačke kože i licem (gornjištem), od kože: - Ostala obuća
6403 59	- - ostalo: - - - Ostalo: - - - - Obuća sa gornjištem izrađenim od kaiševa ili čiji je jedan ili više djelova izrezan: - - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine: - - - - - 24 cm i većim: - - - - - za muškarce
6403 59 35	- - - - - za žene
6403 59 39	- - - - ostala, sa unutrašnjim đonom dužine: - - - - - 24 cm i većim
6403 59 95	- - - - - za muškarce
6403 59 99	- - - - - za žene
6802	Obradeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; vještački obojene granule, ljuspice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljaca): - Ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njih, jednostavno sječeni, sa ravnom ili glatkom površinom: - - mermer, travertin, alabaster
6802 21 00	- - granit
6802 23 00	- - Ostali kamen
6802 29 00	- Ostali: - - mermer, travertin i alabaster:
6802 91	- - - poliran alabaster, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan
6802 91 10	- - - ostalo
6802 93	- - - granit:
6802 93 10	- - - - poliran, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan, neto mase 10 kg ili veće

6802 93 90	- - - ostalo
------------	--------------

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6810	Proizvodi od cementa, betona ili vještačkog kamena, armirani ili nearmirani: - Crijepovi, ploče, cigle i slični proizvodi:
6810 11	- - blokovi i cigle, građevinski:
6810 11 10	- - - od lakog betona (na podlozi od drobljene, glaćane, usitnjene šljake i dr.)
6810 11 90	- - - ostalo
	- Ostali proizvodi:
6810 91	- - montažni elementi, građevinski:
6810 91 90	- - - ostalo
6810 99 00	- - ostalo
6904	Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično:
6904 10 00	- Zidarske opeke
6904 90 00	- Ostalo
6905	Crijepovi, djelovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike:
6905 10 00	- Crijepovi (krovni)
7207	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika: - Sa sadržajem ugljenika do 0,25% po masi:
7207 11	- - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka širine manje od dvostrukе debljine:
7207 11 90	- - - kovani
7207 12	- - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka:
7207 12 90	- - - kovani
7207 19	- - Ostali - - - Kružnog ili mnogougaonog poprečnog presjeka:
7207 19 12	- - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
7207 19 19	- - - - kovani
7207 19 80	- - - Ostali
7207 20	- sa sadržajem ugljenika 0,25% ili više po masi - - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka širine manje od dvostrukе debljine: - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:

	- - - ostali, sa sadržajem po masi:
7207 20 15	- - - - ugljenika od 0,25 do 0,6%, po masi
7207 20 17	- - - - ugljenika 0,6% ili više
7207 20 19	- - - kovani

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
	- - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka:
7207 20 32	- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem
7207 20 39	- - - kovani
	- - Kružnog ili mnogougaonog poprečnog presjeka:
7207 20 52	- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem
7207 20 59	- - - kovani
7207 20 80	- - ostali
7213	Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7213 10 00	- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja
	- Ostala:
7213 91	- - kružnog poprečnog presjeka, prečnika manjeg od 14 mm:
7213 91 10	- - - za armiranje betona
	- - - Ostala:
7213 91 49	- - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,06 ali manje od 0,25%, po masi
ex 7213 91 49	- - - - ostala
7213 99	- - Ostala:
7213 99 10	- - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi
7213 99 90	- - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i više, po masi
7214	Šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, uključujući one koje su usukane posle valjanja:
7214 10 00	- Kovane
7214 20 00	- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja
	- Ostala:
7214 99	- - Ostala:
	- - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25% po masi:
7214 99 10	- - - - za armiranje betona

	- - - - ostale, kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7214 99 31	- - - - 80 mm i većeg
7214 99 39	- - - - manjeg od 80 mm
7214 99 50	- - - Ostale - - - sa sadržajem ugljenika od 0,25% ili više po masi: - - - kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7214 99 71	- - - - 80 mm i većeg
7214 99 79	- - - - manjim od 80 mm
7214 99 95	- - - Ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7215	Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7215 10 00	- Od čelika za automate, samo hladno dobijene ili hladno dovršene
7215 50	- Ostale, samo hladno dobijene ili hladno dovršene: - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25% po masi:
7215 50 11	- - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka
7215 50 19	- - - ostale
7215 50 80	- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, po masi
7215 90 00	- Ostale
7224	Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od ostalih legiranih čelika:
7224 10	- Ingoti i ostali primarni oblici:
7224 10 10	- - od alatnog čelika
7224 10 90	- - ostalo
7224 90	- ostalo - - ostalo - - - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka: - - - - toplovaljani ili dobijeni kontinualnim livenjem - - - - širine manje od dvostrukе debljine: - - - - - sa sadržajem po masi: do 0,7% ugljenika, 0,5% do 1,2% mangana i 0,6% do 2,3% silicijuma; sa sadržajem po masi: 0,0008% i više bora i drugog elementa iz napomene 1 pod f) uz Glavu 72, u granicama ispod minimuma propisanih tom napomenom
7224 90 05	- - - - ostali
7224 90 07	

7224 90 14	- - - - ostali
7224 90 18	- - - kovani
	- - - ostali
	- - - toplovaljani ili dobijeni kontinualnim livenjem
7224 90 31	- - - - sa sadržajem po masi: od 0,9% do 1,15% ugljenika, od 0,5% do 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdена
7224 90 38	- - - - ostali
7224 90 90	- - - kovani

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7228	Šipke i profili, od ostalih legiranih čelika; šuplji čelik za bušače šipke, od legiranih ili nelegiranih čelika:
7228 20	- Šipke, od silicijum-manganskog čelika:
7228 20 10	- - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, toplo valjane na četiri strane
	- Ostale:
7228 20 99	- - - ostale
7228 30	- Ostale šipke, samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane:
7228 30 20	- - od alatnog čelika
	- - sa sadržajem po masi: od 0,9% do 1,15% ugljenika, od 0,5% do 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdена
7228 30 41	- - - kružnog poprečnog presjeka, prečnika 80 mm ili većeg
7228 30 49	- - - ostale
	- - ostale
	- - - kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7228 30 61	- - - - 80 mm ili većeg
7228 30 69	- - - - manjeg od 80 mm
7228 30 70	- - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, valjane na četiri strane
7228 30 89	- - - ostale
7228 40	- Ostale šipke, samo kovane:
7228 40 10	- - od alatnog čelika
7228 40 90	- - ostale

7228 60	- Ostale šipke:
7228 60 20	- - od alatnog čelika
7228 60 80	- - ostale
7314	Tkanine (uključujući beskonačne trake, rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene presijacanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:
7314 20	- Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm ² ili veće:
7314 20 90	- - ostale
7314 39 00	- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja: - - ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7317 00	Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar.broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra: - Ostali: - - Hladno presovani od žice
7317 00 40	- - - ekseri od čelika sa sadržajem 0,5% ili više ugljenika, po masi, kaljeni - - - ostali:
7317 00 69	----- ostali
7317 00 90	- - ostalo
7605	Žica od aluminijuma: - Od nelegiranog aluminijuma:
7605 11 00	- - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka preko 7 mm
7605 19 00	- - ostala
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm: - Pravougaoni (uključujući i kvadratne):
7606 11	- - od nelegiranog aluminijuma: - - - ostali, debljine:
7606 11 91	----- manje od 3 mm

7606 11 93	- - - - 3 mm i veće, ali manje od 6 mm
7606 11 99	- - - - 6 mm i veće
7606 12	- - od legura aluminijuma: - - - Ostali: - - - ostali, debljine:
7606 12 91	- - - - manje od 3 mm
7606 12 93	- - - - 3 mm i veće, ali manje od 6 mm
7606 12 99	- - - - 6 mm i veće
7607	Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine do 0,20 mm (ne računajući podlogu): - Bez podloge:
7607 11	- - samo valjane:
7607 11 10	- - - debljine manje od 0,021 mm
7607 11 90	- - - debljine od 0,021 mm do 0,2 mm

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7607 19	- - ostale:
7607 19 10	- - - debljine manje od 0,021 mm - - - debljine od 0,021 mm do 0,2 mm
7607 19 99	- - - - ostale
7607 20	- Sa podlogom:
7607 20 10	- - debljine od 0,021 mm (ne računajući podlogu) - - - debljine manje od 0,021 mm do 0,2 mm (ne računajući podlogu)
7607 20 99	- - - ostale
7610	Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar.broja 9406) i djelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminijuma pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama: - Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata
7610 10 00	- Ostalo:
7610 90	- - ostalo
7614	Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma, električno neizolovani:

7614 10 00	- sa čeličnim jezgrom
7614 90 00	- Ostalo
8311	Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke, od aglomeriranog praha običnih metala za metalizaciju štrcanjem:
8311 10	- Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje:
8311 10 10	- - elektrode za zavarivanje sa jezgrom od gvožđa ili čelika, obložene vatrostalnim materijalom
8311 10 90	- - ostale
8311 20 00	- Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje
8418	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:
8418 10	- Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:
8418 10 20	- - zapremine preko 340 l
ex.8418 10 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 10 80	- - ostali:
ex.8418 10 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
	- Frižideri za domaćinstvo:
8418 21	- - kompresioni:
8418 21 91	- - - - do 250 l
8418 21 99	- - - - preko 250 l, do 340 l
8418 30	- Zamrzivači u obliku sanduka, kapaciteta do 800 l:
8418 30 20	- - zapremine do 400 l
ex.8418 30 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 30 80	- - zapremine preko 400 l, do 800 l
ex.8418 30 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 40	- Zamrzivači u obliku ormara, kapaciteta do 900 l:

8418 40 20	- - zapremine do 250 l
ex.8418 40 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 40 80	- - zapremine preko 250 l, do 900 l
ex.8418 40 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8422	<p>Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mašine za pranje posuđa:
8422 11 00	- - za domaćinstvo
8426	<p>Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ostale dizalice:
8426 91	- - predviđene za ugradnju na drumska vozila:
8426 91 10	- - - hidraulične, predviđene za utovar i istovar vozila
8426 91 90	- - - ostale
8450	<p>Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:
8450 11	<ul style="list-style-type: none"> - - potpuno automatske mašine:
	<ul style="list-style-type: none"> - - - kapaciteta suvog rublja ne većeg od 6 kg:
8450 11 11	- - - - mašine koje se pune sa prednje strane

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
8483	Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i koljenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):
8483 30	- Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji:
8483 30 80	- - klizni ležaji
8703	Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

	- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice
8703 24	- - zapremine cilindara preko 3000 cm ³ :
8703 24 10	- - - nova:
ex 8703 24 10	- - - putnički automobile
8703 24 90	- - - upotrebljavana
	- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8703 33	- - zapremine cilindara preko 2500 cm ³ :
	- - - nova:
8703 33 19	- - - - Ostala:
ex 8703 33 19	- - - - putnički automobile
9401	Sjedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi djelovi:
9401 40 00	- sjedišta, osim baštenskih sjedišta ili camping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve
	- Ostala sjedišta s drvenim kosturima:
9401 61 00	- - tapacirana
9401 69 00	- - ostala
	- Ostala sjedišta, sa metalnim kosturima:
9401 71 00	- - tapacirana
9401 79 00	- - ostala
9401 80 00	- ostala sjedišta
9403	Ostali namještaj i njegovi djelovi:
9403 40	- Drveni kuhinjski namještaj:
9403 40 90	- - ostalo

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
9403 50 00	- Drveni namještaj za spavaće sobe
9403 60	- Ostali drveni namještaj:
9403 60 10	- - Drveni namještaj za trpezarije i dnevne sobe
9403 60 90	- - ostali drveni namještaj

9404	Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: - Madraci
9404 29	- - od ostalih materijala:
9404 29 10	- - - sa opružnim uloškom
9404 90	- Ostalo:
9404 90 90	- - ostalo
9406 00	Montažne zgrade: - Ostalo:
9406 00 20	--- od drveta

PROTOKOL I
(koji se odnosi na Član 10)

Član 1

Ovaj Protokol će se primjenjivati na proizvode koji su navedeni u Članu 10 ovog Sporazuma.

Član 2

1. Poljoprivredni proizvodi porijeklom iz Republike Turske navedeni u Aneksu I ovog Protokola će biti uvezeni u Crnu Goru saglasno uslovima sadržanih u ovom Aneksu.
2. Poljoprivredni proizvodi porijeklom iz Crne Gore navedeni u Aneksu II ovog Protokola će biti uvezeni u Republiku Tursku saglasno uslovima sadržanim u ovom Aneksu.

Član 3

Strane će garantovati međusobno povlašćeni tretman u odnosu na proizvode navedene u Aneksima ovog Protokola u saglasnosti sa odredbama Protokola II koje se tiču pravila o porijeklu u Sporazumu.

Aneks I uz Protokol I

Uvoz sljedećih proizvoda porijeklom iz Republike Turske u Crnu Goru će biti predmet povlašćenih uslova:

Tarifa	Kratak opis proizvoda	Kvota	Carinska stopa
0713.40	Sočivo	neograničena	100% umanjenje u odnosu na MFN
0813.10	Sušena kajsija	100 tona	100% umanjenje u odnosu na MFN

Aneks II uz Protokol I

Uvoz sljedećih proizvoda porijeklom iz Crne Gore u Republiku Tursku će biti predmet povlašćenih uslova:

Tarifa	Kratak opis proizvoda	Kvota	Carinska stopa
19.02	Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen	500 tona	EU tretman
20.07	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća paste i paste voća ili jezgrastog voća, dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodataka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	300 tona	30%
22.04	Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009.	2500 hl	75% umanjenje u odnosu na MFN

PROTOKOL II

Koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje

SADRŽAJ

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

- Član 1 Definicije

GLAVA II DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"

- Član 2 Opšti uslovi
- Član 3 Kumulacija u Crnoj Gori
- Član 4 Kumulacija u Turskoj
- Član 5 Potpuno dobijeni proizvodi
- Član 6 Dovoljno prerađeni ili obrađeni proizvodi
- Član 7 Nedovoljni postupci obrade ili prerade
- Član 8 Kvalifikacijska jedinica
- Član 9 Pribor, rezervni djelovi i alati
- Član 10 Setovi
- Član 11 Neutralni elementi

GLAVA III TERITORIJALNI USLOVI

- Član 12 Princip teritorijalnosti
- Član 13 Direktni transport
- Član 14 Izložbe

GLAVA IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

- Član 15 Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

- Član 16 Opšti uslovi
- Član 17 Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1
- Član 18 Naknadno izdavanje uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1
- Član 19 Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR.1
- Član 20 Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenoj dokaza o porijeklu
- Član 21 Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje
- Član 22 Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi
- Član 23 Ovlašćeni izvoznik
- Član 24 Validnost dokaza o porijeklu
- Član 25 Podnošenje dokaza o porijeklu
- Član 26 Sukcesivni uvoz
- Član 27 Izuzeća od dokazivanja porijekla
- Član 28 Prateća dokumenta
- Član 29 Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije
- Član 30 Neslaganje i formalne greške
- Član 31 Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 32 Uzajamna pomoć

- Član 33 Provjera dokaza o porijeklu
- Član 34 Rješavanje sporova
- Član 35 Kazne
- Član 36 Slobodne zone

GLAVA VII ZAVRŠNE ODREDBE

- Član 37 Roba u tranzitu i u skladištu
- Član 38 Aneksi
- Član 39 Amandmani na Protokol

Lista aneksa

- Aneks I: Uvodne napomene uz listu u Aneksu II
- Aneks II: Lista obrade ili prerađe koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom
- Aneks III: Obrasci uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1
- Aneks IV: Tekst izjave na fakturi
- Aneks V: Proizvodi isključeni iz kumulacije uktvrđene u Čl. 3 i Čl. 4

Zajednička deklaracija

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

- (a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;
- (b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd. koji se koristi u izradi proizvoda;
- (c) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;
- (d) "roba" znači i materijale i proizvode;
- (e) "carinska vrijednost" znači vrijednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primjeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (STO Sporazum o carinskoj vrijednosti) iz 1994;
- (f) "cijena franko fabrika" znači cijenu plaćanja za proizvod proizvođaču u Crnoj Gori ili Turskoj u kojoj je obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;
- (g) "vrijednost materijala" znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrebljenih materijala bez porijekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Crnoj Gori ili Turskoj;
- (h) "vrijednost materijala s porijeklom" znači vrijednost materijala iz podstava (g) primjenjenu *mutatis mutandis*;
- (i) "dodata vrijednost" podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala porijekлом iz drugih zemalja navedenih u Čl. 3 i Čl. 4, ili gdje carinska vrijednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Crnoj Gori ili Turskoj;
- (j) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifreni brojevi) korištene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba, koje se pominju u ovom Protokolu kao "Harmonizovani sistem" ili "HS";
- (k) "razvrstan" se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;
- (l) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u pomanjkanju takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;
- (m) "područje" uključuje teritorijalne vode;

GLAVA II **DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"**

Član 2. **Opšti uslovi**

1. Za potrebe primjene ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore:
 - (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Crnoj Gori u smislu Čl. 5;
 - (b) proizvodi dobijeni u Crnoj Gori koji uključuju materijale koji nijesu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Crnoj Gori u smislu Čl. 6;
2. Za potrebe primjene ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Turske:
 - (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Turskoj u smislu Čl. 5;
 - (b) proizvodi dobijeni u Turskoj koji uključuju materijale koji nijesu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Turskoj u smislu Čl. 6;

Član 3. **Kumulacija u Crnoj Gori**

1. Bez obzira na odredbe Člana 2 (stav 1), smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Crne Gore ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Turske, u Crnoj Gori ili u bilo kojoj državi ili teritoriji koja je uključena u proces Stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji¹, ili uključuju materijale porijeklom iz Evropske Zajednice u skladu sa Odlukom br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22.decembra 1995² pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u Crnoj Gori premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.
2. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u Crnoj Gori, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz Crne Gore samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje od drugih država ili teritorija navedenih u stavu 1. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz zemlje ili teritorije za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u Crnoj Gori imali najveću vrijednost.
3. Proizvodi, porijeklom iz jedne od država ili teritorija navedenih u stavu 1, na kojima nije izvršena bilo koja prerada ili obrada u Crnoj Gori, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u jednu od ovih zemalja ili teritorija.
4. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:

¹ Definisano u Zaključcima Savjeta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Komisije u maju 1999. godine o procesu pristupanja i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji

² Odluka br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine odnosi se na sve proizvode izuzev poljoprivrednih proizvoda, kao što je definisano u Sporazumu o osnivanju Asocijacije između Evropske Ekonomске Zajednice i Turske; i na sve proizvode izuzev uglja i čelika kao što je definisano u Sporazumu između Evropske Zajednice za ugalj i čelik i Turske, a koji su u skladu sa trgovinom proizvodima definisanim u osnivačkom ugovoru Evropske Zajednice za ugalj i čelik

- (a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između država i teritorija koje su uključene u sticanje porijekla i država i teritorija odredišta;
- (b) su materijali i proizvodi stekli status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;
i
- (c) se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Službenom listu Turske i Crne Gore u skladu sa njihovim zakonodavstvima.

Crna Gora će obavijestiti Tursku, o detaljima Sporazuma, uključujući datume njegovog stupanja na snagu i njihovim pravilima porijekla, koja se primjenjuju na druge države ili teritorije iz stava 1. Proizvodi iz Aneksa V će biti isključeni iz kumulacije utvrđene u ovom Članu.

Član 4. **Kumulacija u Turskoj**

1. Bez obzira na odredbe Člana 2 (stav 1), smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Turske ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Crne Gore, u Turskoj ili u bilo kojoj državi ili teritoriji koja je uključena u proces Stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji³, ili uključuju materijale porijeklom iz Evropske Zajednice u skladu sa Odlukom br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine⁴ pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u Turskoj premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.
2. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u Turskoj, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz Turske samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje od drugih država ili teritorija navedenih u stavu 1. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz zemlje ili teritorije za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u Turskoj imali najveću vrijednost.
3. Proizvodi, porijeklom iz jedne od država ili teritorija navedenih u stavu 1, na kojima nije izvršena bilo kakva prerada ili obrada u Turskoj, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u jednu od ovih zemalja ili teritorija.
4. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:

- (a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između država ili teritorija koje su uključene u sticanje porijekla i države odredišta;
- (b) su materijali i proizvodi stekli status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;
i
- (c) se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Službenom listu Turske i Crne Gore u skladu sa njihovim zakonodavstvima.

³ Definisano u Zaključcima Savjeta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Komisije u maju 1999. godine o procesu pristupanja i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji

⁴ Odluka br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine odnosi se na sve proizvode izuzev poljoprivrednih proizvoda, kao što je definisano u Sporazumu o osnivanju Asocijacije između Evropske Ekonomске Zajednice i Turske; i na sve proizvode izuzev uglja i čelika kao što je definisano u Sporazumu između Evropske Zajednice za ugalj i čelik i Turske, a koji su u skladu sa trgovinom proizvodima definisanim u osnivačkom ugovoru Evropske Zajednice za ugalj i čelik

Turska će obavijestiti Crnu Goru, o detaljima Sporazuma uključujući datume njegovog stupanja na snagu i njihovim pravilima porijekla, koja se primjenjuju na druge države ili teritorije iz stava 1.

Proizvodi iz Aneksa V će biti isključeni iz kumulacije utvrđene u ovom Članu.

Član 5.
Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Crnoj Gori i Turskoj smatraju se:
 - (a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;
 - (b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;
 - (c) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;
 - (d) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;
 - (e) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;
 - (f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Crne Gore i Turske, njihovim plovilima;
 - (g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (f);
 - (h) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilskih guma koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;
 - (i) otpad i otpadne tvari od proizvodnih aktivnosti;
 - (j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnih voda, pod uslovom da država ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;
 - (k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima od (a) do (j).
2. Pojmovi "njihova plovila" i "njihovi brodovi fabrike" u stavu 1. tačke (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:
 - (a) koji su registrovani ili se vode u Crnoj Gori ili Turskoj;
 - (b) koji plove pod zastavom Crne Gore ili Turske;
 - (c) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana Crne Gore ili Turske, ili firme sa sjedištem u jednoj od ovih država, u kojoj direktor ili direktori, predsednik borda direktora ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljanji Crne Gore ili Turske, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društva s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima tih navedenih država;
 - (d) na kojima su zapovjednik i officiri državljanji Crne Gore ili Turske; i
 - (e) na kojima je najmanje 75% posade državljanji Crne Gore ili Turske.

Član 6
Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe Čl. 2 proizvodi koji nijesu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u Listi iz Aneksa II.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porijekla koji se koriste u izradi, te se primjenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao porijeklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primjenjivi

na proizvodu u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porijekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na stav 1, materijali bez porijekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:
 - a) da njihova ukupna vrijednost ne pralazi 10% fabričke cijene proizvoda;
 - b) da se primjenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez porijekla.

Ovaj stav se ne primjenjuje na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Stavovi 1 i 2 se ne primjenjuju u slučajevima navedenim u Čl. 7.

Član 7 **Nedovoljni postupci obrade ili prerade**

1. Bez obzira na odredbe Čl. 2, smatra se da su sljedeći postupci obrade ili prerade nedovoljni da bi proizvod dobio status proizvoda sa porijekлом bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz Čl. 6:
 - a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vrijeme prevoza i skladištenja,
 - b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki,
 - c) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje,
 - d) peglanje ili presovanje tekstila,
 - e) jednostavni postupci bojenja ili poliranja,
 - f) ljuštenje, bijeljenje, djelimično ili u cjelini, poliranje i glaziranje žita i pirinča,
 - g) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki,
 - h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća,
 - i) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje,
 - j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje, i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda),
 - k) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, učvršćavanje na kartone ili ploče i svi ostali jednostavni postupci pakovanja,
 - l) dodavanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže,
 - m) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne; miješanje šećera sa bilo kojim drugim proizvodom,
 - n) jednostavno sklapanje djelova kako bi se proizveo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na djelove,
 - o) kombinacija dvaju ili više postupaka, navedenih u tačkama od (a) do (n)
 - p) klanje životinja.
2. Kod utvrđivanja da li se prerade ili obrade, koje su obavljene na celokupnom proizvodu, ubrajaju u nedovoljne u smislu stava 1, zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljeni na tom proizvodu u Crnoj Gori ili u Turskoj.

Član 8 **Kvalifikacijska jedinica**

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovog Protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava upotrebom nomenklature Harmonizovanog sistema. Iz toga slijedi da:
 - a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili djelova predmeta, svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sistema, takva cjelina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;
 - b) kad se posiljka sastoji od niza istih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primjene odredbi ovog Protokola.
2. Kada je u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porijekla.

Član 9
Pribor, rezervni djelovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su dio normalne opreme i uključeni u njenu cijenu ili koji nijesu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim djelom te opreme, maštine, uređaja ili vozila.

Član 10.
Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom s porijeklom, kada sve komponente seta imaju porijeklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa porijeklom i proizvoda bez porijekla, smatraće se proizvodom s porijeklom pod uslovom da vrijednost proizvoda bez porijekla ne premašuje 15% cijene seta franko fabrika.

Član 11.
Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo je li neki proizvod s porijeklom, nije potrebno određivati porijeklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kao što su:

- (a) energija i gorivo;
- (b) postrojenja i oprema;
- (v) maštine i alati;
- (g) roba koja ne ulazi niti je namijenjena da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III
TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.
Načelo teritorijalnosti

1. Osim kako je predviđeno Čl. 3 i Čl. 4 i u stavu 3 ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom navedeni u Glavi II i dalje moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u Crnoj Gori ili u Turskoj.

2. Osim kako je predviđeno Čl. 3 i Čl. kada se proizvodi s porijekлом, izvezeni iz Crne Gore ili iz Turske u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porijekla, osim kada je carinskoj službi moguće dokazati:
 - a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i
 - b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.
3. Za sticanje statusa proizvoda s porijekлом u skladu sa uslovima iznijetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Crne Gore ili Turske na materijalima izvezenim iz Crne Gore ili iz Turske i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:
 - (a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Crnoj Gori ili u Turskoj ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od postupaka navedenih u Čl. 7; i
 - (b) da je carinskoj službi moguće dokazati:
 - i) da je ponovo uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i
 - ii) da ukupna dodata vrijednost ostvarena van teritorije Crne Gore ili Turske primjenom odredbi ovog člana ne prelazi 10% cijene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s porijekлом.
4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda s porijekлом iznijeti u Glavi II neće se primijeniti na obradu ili preradu obavljenu van teritorije Crne Gore ili Turske. Ali kada je, u listi u Aneksu II, za određivanje statusa porijekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez porijekla, ukupna vrijednost materijala bez porijekla ugrađenih na teritoriji odnosne ugovorne strane, zajedno s ukupnom dodatom vrijednošću ostvarenom van Crne Gore odnosno Turske uz primjenu ovog člana, ne smije premašiti navedeni procenat.
5. Za potrebe primjene odredbi stava 3 i 4 "ukupna dodata vrijednost" znači sve troškove koji nastanu van teritorije Crne Gore odnosno Turske, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.
6. Odredbe stava 3 i 4 neće se primijeniti na proizvode koji ne udovoljavaju uslovima iznijetim u listi u Aneksu II i koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primijene opšta odstupanja predviđena Čl. 6 stav 2.
7. Odredbe stava 3 i 4 neće se primijeniti na proizvode koji se razvrstavaju u glavama od 50 do 63 Harmonizovanog sistema.
8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Crne Gore ili Turske, biće obavljena po postupku spoljne prerade, ili sličnom postupku.

Član 13. **Direktni transport**

1. Povlašćeni tretman iz Sporazuma primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog Protokola koji se direktno transportuju između Crne Gore i Turske, ili preko teritorija država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4. Međutim, proizvodi koji čine jednu pošiljku mogu se transportovati kroz druga područja, te se mogu ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja, te da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi s porijeklom mogu se cjevovodima transportovati preko drugih područja koja nijesu područja Crne Gore ili Turske.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1 pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

- (a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili
- (b) uvjerenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:
 - i) koje sadrži tačan opis proizvoda;
 - ii) u kome se navodi datum istovara i pretovara proizvoda i gdje je to moguće imena brodova ili drugih upotrebljenih prevoznih sredstava; i
 - iii) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili
- (c) u nedostatku spomenutih, sve druge uvjerljive dokumente.

Član 14. **Izložbe**

1. Na proizvode s porijeklom koji se šalju na izložbu van država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Crnu Goru ili Tursku primjenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima dokaže:
 - (a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Crne Gore ili Turske u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;
 - (b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u Crnoj Gori ili Turskoj;
 - (c) da su proizvodi isporučeni za vrijeme ili odmah poslije izložbe, onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i
 - (d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nijesu bili korišćeni ni za kakav drugi cilj osim pokazivanja na izložbi.
2. Dokaz o porijeklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave 5 i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentovani dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.
3. Stav 1 primjenjuje se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju s privatnim ciljevima u trgovinama i poslovnim prostorima s namjerom prodaje stranih proizvoda, i za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV **POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE**

Član 15. **Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina**

1. Materijali bez porijekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda sa porijeklom u Crnoj Gori ili u Turskoj ili u nekoj od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, za koji je dokaz o porijeklu izdat ili popunjen u skladu sa odredbama Glave V neće biti u Crnoj Gori ili u Turskoj predmet povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina bilo koje vrste.

2. Zabрана из става 1 примjenjivaće se na svaki postupak povraćaja, oslobođenja ili neplaćanja carinskih dažbina ili dažbina sa ekvivalentnim efektom, djelimično ili u potpunosti, primjenjivih u Crnoj Gori ili u Turskoj na materijal upotrijebljen u proizvodnji, ako se takav povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, izričiti ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se тамо задрžavaju radi domaće upotrebe.
3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o porijeklu biće spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih organa, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje da povraćaja nije bilo u slučaju materijala bez porijekla koji su korišćeni u proizvodnji proizvoda o kojima je riječ, te da su sve carinske dažbine ili opterećenja sa jednakim dejstvom koje se odnose na te materijale zaista plaćene.
4. Odredbe stavova od 1 do 3 će se primjenivati kod pakovanja u okviru značenja Člana 8 (stav 2), pribor, rezervni djelovi i alati u okviru značenja Člana 9 i proizvoda u okviru značenja Člana 10 kada takvi proizvodi nemaju porijeklo.
5. Odredbe stavova od 1 do 4 će se primjenjivati na materijalima na koje se primjenjuje Sporazum. Osim toga, neće se odbaciti zahtjev izvoznika za refundaciju kod poljoprivrednih proizvoda, primjenljivih na izvoz u skladu sa odredbama Sporazuma.

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

Član 16. Opšti uslovi

1. Proizvodi sa porijeklom iz Crne Gore će kod uvoza u Tursku, i proizvodi sa porijeklom iz Turske će kod uvoza u Crnu Goru imati olakšice u okviru ovog Sporazuma ukoliko je podnijet jedan od sljedećih dokumenata:
 - (a) uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Aneksu III, ili
 - (b) izjava na fakturi, u slučajevima iz Člana 22 stav 1 čiji tekst je dat u Aneksu IV, koji izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućuje njihovu identifikaciju (u daljem tekstu: "izjava na fakturi").
2. Bez obzira na stav 1, proizvodi sa porijeklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u Članu 27 koriste pogodnosti ovog Sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata.

Član 17. Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. Uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi države izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.
2. U tom cilju izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava i uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su uzorci dati u Aneksu III. Ti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je zaključen Sporazum, a u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva zemlje izvoznice.

Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namjeru, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg reda opisa a prazan prostor se precrta.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih organa države izvoznice u kojoj se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje porijeklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog Protokola.
4. Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi Crne Gore ili Turske, ako se proizvodi o kojima je riječ mogu smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske, ili neke druge države ili teritorije navedene u Čl. 3 i 4, i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.
5. Carinski organi koji izdaju uverenje EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za provjeru porijekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog Protokola. U tom cilju imaju pravo zahtjevati bilo koje dokaze te obavljati provjeru izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Carinski organi koji izdaju uvjerenje EUR.1 takođe će obezbjediti pravilno popunjavanje obrazaca iz stava 2. Posebno će provjeravati je li prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.
6. Datum izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 naznačuje se u rubrici 11 uvjerenja.
7. Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljuju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbijedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1

1. Bez obzira na Član 17 stav 7 uverenja o porijeklu robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ako:
 - (a) uvjerenje nije izdato u vrijeme izvoza zbog grešaka ili nemamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili
 - (b) ako se carinskim organima dokaže da je potvrda o prometu robe EUR.1 bila izdata ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga.
2. Za primjenu stava 1 izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti vrijeme i mjesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, te navesti razlog svoga zahtjeva.
3. Carinski organi mogu naknadno izdati uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.
4. Naknadno izdato uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 mora biti označeno sljedećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Napomena iz stava 4 se unosi u polje "Napomene" uvjerenja o porijeklu robe EUR.1.

Član 19.

Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim organima, koji su izdali uvjerenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.
2. Tako izdat duplikat mora biti označen sljedećom riječju na engleskom jeziku:
»DUPLICATE«
3. Napomena iz stava 2 unosi se u polje "Napomene" duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR.1.
4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 i važi od tog datuma.

Član 20

Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili predhodno popunjeno dokaza o porijeklu

Kad se proizvodi s porijeklom nalaze pod carinskim nadzorom u Crnoj Gori ili u Turskoj, originalni dokaz o porijeklu moći će se zamijeniti s jednim ili više uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta u okviru Crne Gore ili Turske. Zamijenjeno uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21 **Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje**

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala s porijeklom i materijala bez porijekla, koji su jednaki i međusobno zamjenjivi, carinski organi mogu, na pismani zahtjev zainteresovanih, dozvoliti takozvanu metodu "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja", za vođenje takvih zaliha.
2. Ova metoda mora obijebijediti da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s porijeklom, unutar određenog perioda, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.
3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.
4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na osnovu opštih računovodstvenih načela koja važe u državi u kojoj je proizvod bio proizveden.
5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati, odnosno zatražiti dokaz o porijeklu, što može biti slučaj, za one količine proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s porijeklom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja proizvoda.
6. Carinski organi će nadzirati upotrebu odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispunji neki od uslova propisanih ovim Protokolom.

Član 22 **Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi**

1. Izjavu na fakturi iz Člana 16 stav 1 (b) može dati:
 - (a) ovlašćeni izvoznik u smislu Člana 23 ili
 - (b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s porijekлом, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 €.
2. Izjava na fakturi može se dati ako se odnosni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa porijekлом iz Crne Gore ili iz Turske, ili neke od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.
3. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi biće spreman u bilo koje doba na zahtjev carinskih organa države izvoznice, podnijeti na uvid odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje porijeklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog Protokola.
4. Izjavu na fakturi izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Aneksu IV koristiti jednu od jezičnih verzija navedenih u tom Aneksu i u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva države izvoznice. Ako se izjava ispisi rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.
5. Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u značenju Člana 23 ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima države izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identificuje, kao da je nju sam svojeručno potpisao.
6. Izjavu na fakturi izvoznik može popuniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u državi uvoznici predloži najkasnije u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23
Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u nastavku "ovlašćenog izvoznika", koji često obavlja isporuke proizvoda iz ovog Sporazuma za popunjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora carinskim organima pružiti sve dokaze potrebne za provjeru porijekla te o ispunjavanju drugih uslova iz ovog Protokola.
2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.
3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.
4. Carinski organi nadziraće upotrebu ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.
5. Carinski organi mogu u svako doba povući ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne daje dokaze iz stava 1 ovog člana, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24
Validnost dokaza o porijeklu

1. Dokaz o porijeklu važi četiri meseca od dana izdavanja u državi izvoznici, te se u tom razdoblju mora podnijeti carinskim organima države uvoznice.
2. Dokazi o porijeklu koji se podnose carinskim organima države uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1 mogu se prihvati u cilju primjene povlašćenog tretmana kada je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo uzrokovano izuzetnim okolnostima.
3. U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja, carinski organi države uvoznice mogu prihvati dokaze o porijeklu kad su proizvodi isporučeni prije gore navedenog krajnjeg roka.

Član 25
Podnošenje dokaza o porijeklu

Dokazi o porijeklu podnose se carinskim organima države uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj državi. Spomenuti organi mogu zahtijevati prevod dokaza o porijeklu a takođe mogu zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primjenu ovog Sporazuma.

Član 26
Sukcesivan uvoz

Kad se na zahtjev uvoznika i pod uslovima određenim od strane carinskih organa države uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu iz Osnovnog pravila 2 (a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odjeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedno uvjerenje o porijeklu robe pri uvozu prve djelimične pošiljke.

Član 27
Izučeća od dokazivanja porijekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su dio ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi s porijeklom bez zahtjeva za podnošenje dokaza o porijeklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za komercijalne svrhe i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog Protokola i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se doda tom dokumentu.
2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom komercijalne prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očito da nijesu uvezeni zbog trgovine.
3. Ukupna vrijednost tih proizvoda ne može prelaziti 500€ u slučaju malih paketa ili 1.200 € u slučaju proizvoda koji su dio ličnog prtljaga putnika.

Član 28
Prateća dokumenta

Dokumenti iz Člana 17 stav 3 i Člana 22 stav 3, koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uvjerenjem o porijeklu robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske ili neke od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog Protokola, mogu se između ostalog sastojati od sljedećeg:

- (a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primjer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;
- (b) dokumenata koji dokazuju porijeklo upotrebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Crnoj Gori ili u Turskoj kada se ti dokumenti koriste u skladu sa njihovim unutrašnjim zakonodavstvom;
- (c) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Crnoj Gori ili u Turskoj, koji se izdaju ili popunjavaju u Crnoj Gori ili u Turskoj kada se ti dokumenti koriste u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom;
- (d) uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju porijeklo upotrijebljenih materijala, korišćene, izdate ili popunjene u Crnoj Gori ili u Turskoj, ili u nekoj od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, u skladu sa pravilima o porijeklu koja su identična pravilima ovog Protokola;
- (e) odgovarajuće dokaze koji se tiču obrade ili prerade izvršene van Crne Gore ili Turske uz primjenu Čl. 12, kojim se dokazuje ispunjenost uslova propisanih ovim članom.

Član 29

Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 čuvaće dokumente iz Člana 17 stav 3 najmanje tri godine.
2. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz Člana 22 stav 3.
3. Carinski organi države izvoznice koje izdaju uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz Člana 17 stav 2.
4. Carinski organi države uvoznice najmanje tri godine čuvaće uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i izjave na fakturi, koje im budu podnijete.

Član 30

Neslaganja i formalne greške

1. Otkriće manjih neslaganja između izjava datih u dokazu o porijeklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće *ipso facto* učiniti dokaz o porijeklu nevažećim i ništavim, ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara datim proizvodima.
2. Očite formalne greške poput kucanih, u dokazu o porijeklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nijesu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31

Iznosi izraženi u eurima

1. Za primjenu odredaba iz Člana 22 stava 1 tačke b) i Člana 27 stava 3 u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, iznosi u nacionalnim valutama Crne Gore, Turske ili neke od država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4 godišnje će se utvrditi iznosi u domaćoj valuti, koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.
2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz Člana 22 stava 1 tačke b) i Člana 27 stava 3 pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila ta Ugovorna strana.
3. Iznosi koje treba primjeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su protivvrijednosti u nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u eurima prvog radnog dana oktobra a primjenjuju se od 1. januara sljedeće godine. Ugovorne strane će jedna drugu obavijestiti o utvrđenim iznosima do 15. oktobra.
4. Država može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos se ne smije razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Država može zadržati i neizmijenjenu protivvrijednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u eurima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrijednost tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, rezultuje povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmjenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrijednost u toj nacionalnoj valuti.
5. Iznosi izraženi u eurima mogu biti ocijenjeni od strane Zajedničke komisije na zahtjev Crne Gore odnosno Turske. Prilikom tog pregleda, Zajednička komisija će uzeti u obzir poželjnost očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrijednosnih ograničenja. U tom cilju može se donijeti odluka o promjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 32 **Uzajamna pomoć**

1. Carinski organi Crne Gore i Turske dostaviće jedni drugima uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinskim ispostavama za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za provjeru tih uvjerenja i izjava na fakturi.
2. Radi obezbjeđivanja pravilne primjene ovog Protokola, Crna Gora i Turska pomagaće jedna drugoj putem nadležne carinske uprave u provjeri autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33 **Provjera dokaza o porijeklu**

1. Naknadne provjere dokaza o porijeklu obavljajuće se nasumice ili kad postoji opravdana sumnja carinskih organa države uvoznice u autentičnost takvih dokumenata, porijekla robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog Protokola.
2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi države uvoznice vratiće uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i fakturu, ako je bila podnešena, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima države izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i

podaci koji ukazuju na to da je podatak na dokazu o porijeklu robe netačan biće dostavljeni kao obrazloženje za zahtjev za provjeru.

3. Provjeru će obaviti carinski organi države izvoznice. U tom cilju, imaju pravo zahtjevati bilo koji dokazni materijal te obaviti kontrolu izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.
4. Ako carinski organi države uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana odnosnim proizvodima u očekivanju rezultata provjere, uvozničku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti.
5. Carinski organi koji zatraže provjeru biće obaviješteni o rezultatima te provjere što prije. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti vjerodostojni i mogu li se odnosni proizvodi smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore odnosno iz Turske, ili neke od država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4 i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.
6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojem je riječ ili stvarnog porijekla proizvoda, carinski organi koji su podnijeli zahtjev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34 **Rješavanje sporova**

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz Člana 33, koji se ne mogu riješiti između carinskih organa koji su podnijeli zahtjev za provjeru i carinskih organa zaduženih za obavljanje provjere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog Protokola, isti se upućuju Zajedničkoj komisiji.

U svim slučajevima rješavanja sporova između uvozničkih i carinskih organa države uvoznice primjenjuje se zakonodavstvo te države uvoznice.

Član 35 **Kazne**

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36 **Slobodne zone**

1. Crna Gora i Turska preduzeće sve potrebne korake za obezbjeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu koja se nalazi na njihovom području, ne budu zamijenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju, osim normalnih postupaka za spriječavanje njihovog propadanja.
2. Izuzimajući odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje EUR.1 na zahtjev izvozničkog, ako su obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog Protokola.

GLAVA VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37 **Roba na putu ili u skladištu**

Roba koja ispunjava uslove iz Glave II i koja je na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, na putu ili je privremeno smještena u Crnoj Gori ili u Turskoj u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatraće se robom sa porijeklom, pod uslovom, da se u roku od 4 mjeseca od tog datuma carinskoj službi države uvoznice podnese dokaz o porijeklu izdat naknadno, zajedno sa dokumentima koji pokazuju okolnosti prevoza.

Član 38 **Aneksi**

Aneksi I, II, III, IV i V ovog Protolola će činiti njegov sastavni dio.

Član 39 **Izmjene Protokola**

Zajednička komisija može odlučivati o izmjenama odredbi Protokola.

ANEKS I

Uvodne napomene uz listu uz Aneks II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

- 2.1. U prve dvije kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi nimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dvije kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.
- 2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je nimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.
- 2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je nimenovanje dijela tog tarifnog broja na koji se odnose susjedna pravila u koloni 3 ili 4.
- 2.4. Kada su, uz podatke u prve dvije kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primjeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom, primjeniče se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

- 3.1. Odredbe člana 6. ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa porijeklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrijebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrijednost materijala bez porijekla koji mogu da se upgrade u njega, ne smije da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Ugovornoj strani na ingotu bez porijekla, u tom slučaju on je već stekao status porijekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrijednosti motora, može se smatrati da je on sa porijeklom, bez obzira da li je proizveden u

istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani. Stoga se vrijednost ingota bez porijekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrijednost upotrebljenih materijala bez porijekla.

- 3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa porijeklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa porijeklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porijekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.
- 3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrijebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja..." ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumijeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

- 3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrijebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrijebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrijebi svi materijali.

Primjer:

U pravilu koje se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

- 3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primjer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne spričava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primjenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primjer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako

netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porijekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porijekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

- 4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.
- 4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila i tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101. do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.
- 4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.
- 4.4. Pod pojmom "vještačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

- 5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala (Videti, takođe, Napomenu 5.3. i 5.4).
- 5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1. može da se primeni samo na miješane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,
- vuna,
- gruba životinjska dlaka,
- fina životinjska dlaka,
- konjska dlaka,
- pamuk,
- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,
- prirodna konoplja,
- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,
- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,
- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,
- sintetički filamenti,
- veštački filamenti,
- provodljivi filamenti,
- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,
- sintetička vlakna od poliestera, sečena,
- sintetička vlakna od poliamida, sečena,
- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,
- sintetička vlakna od polimida, sečena,
- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,
- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,
- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,
- ostala sintetička vlakna, sečena,
- veštačka vlakna od viskoze, sečena,
- ostala veštačka vlakna, sečena,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,
- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primjer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porijekla koja zadovoljavaju uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primjer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlaženih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primjer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primjer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

- 5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.
- 5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

- 6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.
- 6.2. Bez obzira na Napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primjer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakumska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (v) kreking;
- (g) davanje drugih oblika;
- (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;
- (đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (e) polimerizacija;
- (ž) alkilacija;
- (z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakumska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (v) kreking;
- (g) davanje drugog oblika;
- (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
- (đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (e) polimerizacija;
- (ž) alkilacija;
- (z) izomerizacija;
- (i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);
- (j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 27.10, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;
- (k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250 °C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju,

kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

- (l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300 °C po metodu ASTM D 86;
- (m) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;
- (n) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 27.12 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

ANEKS II

Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi preradeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale dijelove Sporazuma

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
1	2	3 ili	4
Glava 1	Žive životinje	Sve upotrebljene životinje iz Glave I moraju da budu u potpunosti dobijene	
Glava 2	Meso i drugi klanični proizvodi za jelo	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 1 i 2, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 3	Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 4 0403	Mlijeko i proizvodi od mlijeka (živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu; osim: Mlaćenica, kiselo mlijeko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, moraju da budu sa porijeklom, i - vrijednost upotrebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 5	Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 5, moraju da budu u potpunosti dobijeni	

ex 0502	Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja	Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka	
Glava 6	Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; sjećeno cvijeće i ukrasno lišće	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 6, moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 7	Jestivo povrće, korjenje i krtole	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 7, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 8	Jestivo voće i jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica	Proizvodnja kod koje: - svo voće i jezgrasti proizvodi koji se koristi, moraju biti u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 9	Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 9, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
0901	Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljušpice i opne kafe; zamjene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
0902	Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 0910	Mješavine začina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
Glava 10	Žitarice	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 10, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex	Proizvodi mlinске	Proizvodnja kod koje sve	

Glava 11	industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:	upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korjenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 07.14 ili voće, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 1106	Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. broja 0713	Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708	
Glava 12	Ulijano sjemenje i plodovi; razno zrnevlje, sjeme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 12, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1301	Šelak: prirodne gume, smole gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materija iz tar. br. 1301 ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
1302	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: - Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani - Ostalo	Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgrušnjavanje Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 14	Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 14, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u neki drugi tarifni broj, a ne u onaj u koji se svrstava sam proizvod	
1501	Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 i 1503:	Proizvodnja od materijala	

	<ul style="list-style-type: none"> - Masnoća od kostiju ili otpadaka - Ostalo 	<p>iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506.</p> <p>Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207</p>	
1502	<p>Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masnoće od kostiju ili otpadaka - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506</p> <p>Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni</p>	
1504	<p>Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čvrste frakcije - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1504</p> <p>Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni</p>	
ex 1505	Prečišćeni (rafinisani) lanolin	Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505	
1506	<p>Ostale masti ili ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čvrste frakcije - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506</p> <p>Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz</p>	

		Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1507 do 1515	<p>Ulja biljnog porijekla i njihove frakcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreće i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namjene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu - Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja <p>- Ostalo</p>	<p>Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. broj koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod</p> <p>Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515</p> <p>Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni</p>	
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. <p>Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513</p>	
1517	Margarin, mješavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 4 moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. <p>Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513</p>	
Glava 16	Preradvine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka	Proizvodnja od životinja iz Glave 1. Svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava	Šećer i proizvodi od šećera; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali	

17		svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 1701	Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1702	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatnih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med i mješavine vještačkog i prirodnog meda; karamel: - Hemijski čista maltoza ili fruktoza - Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702 Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali su sa porijeklom	
ex 1703	Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanje šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1704	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 18	Kakao i proizvodi od kakaa	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar.	

		<p>br. u koji se svrstava proizvod, i</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 	
1901	<p>Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakaa praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti, niti uključeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstrakt slada - Ostalo 	<p>Proizvodnja od žitarica iz Glave 10</p> <p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 	
1902	<p>Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sa sadržajem 20% ili manje masi mesa, iznutrica, ribe, ljskara ili mekušaca - sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljskara ili mekušaca 	<p>Proizvodnja kod koje sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), moraju da budu u potpunosti dobijene</p> <p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njegovih derivata) moraju u potpunosti da budu dobijene, i - svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni 	

1903	Tapioka i zamjene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108	
1904	Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mjestu nepomenute, niti uključene	Proizvodnja: - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 1806, - kod koje sve upotrebljene žitarice i brašno (osim kukuruza vrste Zea indurata maize i tvrde durum pšenice i njениh derivata) moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1905	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblane, pirinčana hartija i slični proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11	
ex Glava 20	Proizvodi od povrća, voće ili, ostalih dijelova bilja, osim:	Proizvodnja kod koje voće i povrće mora da bude u potpunosti dobijeno	
ex 2001	Jam, slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2004 i ex 2005	Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
2007	Džemovi, voćni želei,	Proizvodnja kod koje:	

	marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zasladijanje	- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod , i - vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola - Puter od kikirikija; mješavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz - Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto 	<p>Proizvodnja kod koje je vrijednost upotrebljenog jezgrastog voća sa porijeklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod</p> <p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod , i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 	
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zasladijanje	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod , i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 	
ex Glava 21	Razni proizvodi za ishranu; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	

2101	Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod , i - cikorija koja se upotrebljava mora da bude u potpunosti dobijena 	
2103	Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i miješana začinska sredstva; brašno od slaćice i pripremljena slačica (senf) <ul style="list-style-type: none"> - Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; miješani začini i miješana začinska sredstva - Brašno od slaćice i pripremljena slačica 	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slaćice ili pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 2104	Supe i čorbe i preparati za te proizvode	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005	
2106	Prehrambeni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 	
ex Glava 22	Pića, alkoholi i sirće; osim:	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - upotrebljeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni 	
2202	Voda, uključujući mineralnu	Proizvodnja kod koje:	

	vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zasladijanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 20.09	<ul style="list-style-type: none"> - se sav upotrebljen materijal svrstava u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika, i - svaki upotrebljen voćni sok (osim sokova od ananasa, limete i grejpfruta) mora da bude sa poreklom 	
2207	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje upotrebljeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrebni arak do 5% zapremine 	
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje upotrebljeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrijebi arak do 5% zapremine 	
ex Glava 23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2301	Brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	

ex 2303	Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem bjelančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod	Proizvodnja kod koje upotrebljen kukuruz mora da bude u potpunosti dobijen	
ex 2306	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja	Proizvodnja kod koje upotrebljene masline moraju da budu u potpunosti dobijene	
2309	Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja	Proizvodnja kod koje: - upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko moraju da budu sa porijekлом, i - svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 24	Duvan i proizvodi zamjene duvana; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
2402	Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamjene duvana	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401, mora da bude sa porijekлом	
ex 2403	Duvan za pušenje	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401, mora da bude sa porijekлом	
ex Glava 25	So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2504	Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mljeven	Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mljevenje sirovog kristalnog grafta	

ex 2515	Mermer, samo sječen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm	Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 2516	Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sječen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm	Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 25.18	Dolomit, pečen	Pečenje nepečenog dolomita	
ex 2519	Usitnjeni prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-okсида ili sitermagnezita	Proizvodnja kod koje se upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita).	
ex 2520	Gips posebno pripremljen za zubarstvo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
eh 2524	Prirodna azbestna vlakna	Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)	
eh 2525	Liskun u prahu	Mljevenje liskuna ili otpadaka od liskuna	
eh 2530	Zemljane boje, pečene ili u prahu	Pečenje ili mljevenje zemljanih boja	
Glava 26	Rude, zgure i pepeli	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex Glava 27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi,	Proizvodnja kod koje se upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u	

	osim:	koji se svrstava proizvod	
ex 2707	Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katranu kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 2500 °S (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), namjenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijevanje	Operacije rafinisanja i/ili jedna ili više specifičnih procesa ⁵ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebљeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2709	Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Suva destilacija bitumenoznih materijala	
2710	Ulja dobijena od nafte i ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebљeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2711	Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁷ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebљeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

⁵ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3

⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

⁷ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

2712	Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁸ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2713	Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁹ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2714	Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁰ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2715	Bitumenske mješavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte,	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹¹ ili Druge operacije kod kojih	

⁸ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

⁹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

¹⁰ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

¹¹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

	mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cut-back")	se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 28	Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2805	"Misch-metal"	Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2811	Sumpor-trioksid	Proizvodnja od sumpordioksida	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2833	Sulfat aluminijuma	Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2840	Natrijum-perborat	Proizvodnja od dosodium-tetraborat pentahidrata	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

ex 2852	Živino jedinjenje zasićenih acikličnih, monokarboksilnih kiselina i njihovih anhidrida, halogena, peroksida i peroksi kiselina; njegovi halogenovani, sulfonovani, nitrirani, nitrozovani derivati .	Proizvodnja od materijala pod bilo kojim tarifnim brojem. Međutim, proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala pod tarifnim brojevima 2852, 2915 i 2916 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika.
	Živina jedinjenja Interni etri i njegovi halogeni, sulfonovani, nitrirani, nitrozovani derivati.	Proizvodnja od materijala pod bilo kojim tarifnim brojem. Međutim, proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala pod tarifnim brojem 2909 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Živina jedinjenja sa heterocikličnim jedinjenjima sa nitrogen hetero atomom(ima) jedino.	Proizvodnja od materijala pod bilo kojim tarifnim brojem. Međutim, proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala pod tarifnim brojevima 2852, 2932 i 2933 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Živina jedinjenja sa nukleinskim kiselinama I njihovim solima, bez obzira da li su hemijski definisane ili ne; druga heterociklična jedinjenja	Proizvodnja od materijala pod bilo kojim tarifnim brojem. Međutim, proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala pod tarifnim brojevima 2852, 2932, 2933 i 2934 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Živina jedinjenja naftionskih kiselina, njihove soli nerastopive u vodi i estari	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim materijali pod istim tarifnim brojem mogu se koristiti, ukoliko njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		proizvoda franko fabrika.	
	Druga živilina jedinjenja pripremljenih vezivnih sredstava za ljevačke kalupe ili jezgra; hemijski proizvodi i smjese hemijskih ili po strukturi sličnih industrija (uključujući i one koje se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda) koji nisu nigdje specificirane niti obuhvaćene.	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 29	Organski hemijski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2901	Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijevanje	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹² ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2902	Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹³ ili Druge operacije kod kojih	

¹² Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

¹³ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

	za zagrevanje	se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2905	Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2915	Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2932	Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Ciklični acetali i unutrašnji hemi-acetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2933	Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2934	Nukleinske kiseline i	Proizvodnja od materijala	Proizvodnja kod koje

	njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja	iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2939	Koncentrati slame od maka koji sadrže ne manje od 50% po masi alkaloida	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 30	Farmaceutski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3002	Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; atiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi - Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomiješani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomiješani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmjerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02 Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo		
	-- ljudska krv	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog	

		naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrijebi, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3003 i	Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili		

3004	3006)		
	- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 ili 3004, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se: - svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 ili 3004, pod uslovom da njihova vrijednost, uzeta zajedno, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3006	Farmaceutski otpaci (definisani u Napomeni 4(k) u Glavi 30)	Porijeklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promjeniti	
ex Glava 31	Dubriva; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3105	Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili	Proizvodnja kod koje se: - svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

	sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto-mase, osim: - natrijum-nitrita - kalcijum-cijanamide - kalijum sulfata - magnezijum-kalijum sulfata	da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 32	Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3201	Taini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati	Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porijekla	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3205	Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi lak-boja ¹⁴	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 33	Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. proizvoda. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

¹⁴ Napomena 3 za Glavu 32 kaže da su ovi preparati oni koji se koriste za bojenje bilo kojih materijala ili se koriste kao sastojak u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne mogu svrstati u bilo koji tar.broj iz Glave 32.

		uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3301	Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i "absolute"; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpentinski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodenim destilatima i vodenim rastvorima eteričnih ulja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe" ¹⁵ svog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 34	Sapun, organska površinska aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, vještački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svjeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3403	Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

¹⁵ Pod pojmom "grupa" podrazumijeva se bilo koji dio tariffnog broja koji je od odtalog dijela odvojen polukolonom.

¹⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

3404	Vještački voskovi i pripremljeni voskovi:		
	- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjениm uljem	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od: - hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska, - masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i - materijala iz tar. br. 3404. Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebne, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 35	Bjelančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lijekovi, enzimi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3505	Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi);		

	lijepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:		
	- Skrobni etri i estri	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3507	Pripremljeni enzimi na drugom mjestu nepomenutim obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 36	Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi aparati	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 37	Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3701	Fotografske ploče i planfilmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; planfilmovi za trenutnu		

	(brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, u kasetama ili bez kaseta:		
	- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3702	Fotografski filmovi u rolnama osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3704	Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3704	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 38	Razni proizvodi hemijske industrije; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3801	- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Grafit u obliku paste, gde mješavina graftita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br.3403 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3803	Tal-ulje, rafinisano	Rafinisanje sirovog tal-ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3805	Sulfatno-terpentinsko ulje, prečišćeno	Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3806	Smolni estri	Proizvodnja od smolnih kiselina	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3807	Katran od drveta (smola od katrana od drveta)	Destilacija katrana od drveta	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3808	Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, svijeće i hartija za ubijanje muva)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3809	Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene	

	bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	proizvoda franko fabrika	
3810	Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoći preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3811	Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:		
	- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3812	Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

3813	Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3814	Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3818	Hemski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3819	Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3820	Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Ex 3821	Pripremljen medij za održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija.	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3822	Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 30.02 ili 30.06; ispitani materijali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3823	Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski		

	masni alkoholi:		
	- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Industrijski masni alkoholi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823	
3824	Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni;		
	<p>- Sljedeći proizvodi iz ovog tar. br.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda -- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905 -- naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli -- izmjenjivači jona -- apsorpciona sredstva za vakuum cijevi -- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa -- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja -- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u 	<p>Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p>	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p>

	vodi i njihovi estri -- Fuzelovo i Dipelovo ulje -- mešavine soli koje sadrže različite anione -- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila		
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3901 do 3915	Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. eh 3907 i 3912, za koji važe dolje navedena pravila		
	- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁷	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁸	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3907	- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od	

¹⁷ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masu preovlađuju u tom proizvodu.

¹⁸ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

		50% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁹	
	- Poliester	Proizvodnja kod koje vrijednost bilo kog upotrebljenog materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)	
3912	Celuloza i njeni hemijski derivati, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima	Proizvodnja kod koje vrijednost materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3.16 do 3921	Proizvodnja i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. eh 3916, eh 3917, eh 3920 i eh 3921, za koje važe dolje navedena pravila:		
	- Pljosnati proizvodi, na drugi način, obrađeni, a ne samo površinski obrađeni ili samo sječeni u druge oblike osim u pravougaone (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo:		
	- Proizvodi adicione homopolimeracije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

¹⁹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

		proizvoda franko fabrika ²⁰	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ²¹	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3916 i ex 3917	Profileni oblici i cijevi	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3920	- Listovi ili filmovi jonomera	Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, djelimično neutralizovana jonomima metala, uglavnom cinka i natrijuma	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3921	Folijs od plastičnih masa, metalizirane	Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona ²²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
3922	Proizvodi od plastičnih	Proizvodnja kod koje	

²⁰ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

²¹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

²² Sledće folije smatraće se visoko transparentnim:folije čija je optička propustljivost ako se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) manja od 2%.

do 3926	masa	vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 40	Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4001	Laminirane ploče od krep gume za cipele	Laminiranje listova prirodnog kaučuka	
4005	Mješavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
4012	Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; punе gume I gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) I zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:		
	- Protektirane gume, punе gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume	Protektiranje upotrebljenih guma	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 ili 4012	
ex 4017	Proizvodi od tvrde gume	Proizvodnja od tvrde gume	
ex Glava 41	Sirova krupna I sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) I štavljena koža, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4102	Sirova ovčija I jagnjeća koža, bez vune	Struganje ovčijih I jagnjećih koža sa vunom	
4104 do 4106	Štavljena ili očišćena krupna I sitna koža, bez vune ili dlake, sječena ili nesječena, ali dalje nepripremljena	Ponovno štavljenje kože, ili Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji	

		se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
4107, 4112 i 4113	Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sjećenu ili nesjećenu, osim kože iz tar. br. 4114	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113	
ex 4114	Lakovana koža i lakovana slojewita koža; metalizovana koža	Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 42	Proizvodi od kože, sedlarski I sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe I slični kontejneri; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od svilenog ketguta)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 43	Prirodno i veštačko krvno, proizvodi od krvna; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4302	Štavljeni ili obrađeni krvni, sastavljeni:		
	- Ploče, krstovi i slični oblici	Bjeljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna	
	- Ostalo	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna	
4303	Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krvna	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna iz tar. br. 4302	
ex Glava 44	Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam	

		proizvod	
ex 4403	Drvo, grubo obrađeno učetvoreno	Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano	
ex 4407	Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sjećenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Rendisanje, brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 4408	Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) debljine do 6 mm , spojeni, I ostalo drvo dužno rezano, sjećeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Spajanje, rendisanje, brušenje, prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 4409	Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno		
	- Brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
	- Oblikovane lajsne I venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 4410 do ex 4413	Lajsne I venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju	Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši I slična ambalaža za pakovanje, od drveta	Proizvodnja od dasaka koje nisu isječene na određenu veličinu	
ex 4416	Burad, bačve, kace, čabrovi I drugi bačvarske proizvodi I njihovi dijelovi, od drveta	Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sjećenih testerom na dvije glavne površine	
ex 4418	- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili	

		cijepana	
	- Lajsne I venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 4421	Drvca za šibice; drveni ekserčići I klinčići za obuću	Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409	
ex Glava 45	Pluta i proizvodi od plute; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
4503	Proizvodi od prirodne plute	Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501	
Glava 46	Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 47	Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci I ostaci)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 48	Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4811	Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
4816	Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09), matrice za umnožavanje i offset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
4817	Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni	

	dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona	materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4818	Toaletna hartija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex 4.19	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartija, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4820	Blokovi listova za pisanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4823	Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sjećeni u određene veličine ili oblike	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex Glava 49	Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
4909	Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertim ili bez koverata, ili ukrasa	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911	
4910	Kalendar svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove;		
	Kalendari tkz. vječiti sa zamjenjivim blokovima	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni	

	montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala osim od hartije ili kartona	materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911	
ex Glava 50	Svila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 5003	Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani	Vlačenje i češljanje otpadaka od svile	
5004 do ex 5006	Svileno predivo i prediva od otpadaka svile	Proizvodnja od ²³ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5007	Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ²⁴	
	- Ostalo	Proizvodnja od ²⁵ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana,	

²³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		<p>- sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,</p> <p>- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili</p> <p>- hartije;</p> <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
ex Glava 51	Vuna, fina ili gruba životinska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5106 do 5110	Predivo od vune, fine ili grube životinske ili konjske dlake:	<p>Proizvodnja od ²⁶:</p> <p>- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,</p> <p>- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,</p> <p>- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili</p> <p>- materijala za izradu hartije</p>	
5111 do 5113	Tkanine od vune, fine ili grube životinske ili konjske dlake:		

²⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja jednožičnog prediva ²⁷ od	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od²⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
ex Glava 52	Pamuk: osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5204 do 5207	Predivo i konac od pamuka	<p>Proizvodnja od²⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, 	

²⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		<ul style="list-style-type: none"> - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije 	
5208 do 5212	Tkanine od pamuka:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja jednožičnog prediva ³⁰ od	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od ³¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
ex Glava 53	Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5306 do	Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo	<p>Proizvodnja od ³²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sirove svile, otpadaka od 	

³⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5308	od hartije	<p>svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije 	
5309 do 5311	Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja jednožičnog prediva ³³ od	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od³⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosa, - juta prediva, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili veštačkih ječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	

³³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5401 do 5406	Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata	Proizvodnja od ³⁵ : <ul style="list-style-type: none"> - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije 	
5407 do 5408	Tkanine od prediva vještačkih ili sintetičkih filamenata:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁶	
	- Ostalo	Proizvodnja od ³⁷ : <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene</p>	

³⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		proizvoda franko fabrika	
5501 do 5507	Vještačka ili sintetička sječena vlakna	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
5508 do 5511	Predivo i konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)	Proizvodnja od ³⁸ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5512 do 5516	Tkanine od vještačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁹	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁰ : - prediva od kokosa - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje,	

³⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 56	Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:	Proizvodnja od ⁴¹ : <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili - materijala za proizvodnju hartije 	
5602	Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:		
	- Iglani filc	Proizvodnja od ⁴² : <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, može da se upotrebi i sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> - polipropilenski filament iz tar. br. 54.02 - polipropilenska sječena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filimenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴³ : <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana - sječenih vlakana dobijenih od kazeina, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	

⁴¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5604	Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:		
	- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom	Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁴ : <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije 	
5605	Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom	Proizvodnja od ⁴⁵ : <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana - sintetičkih ili veštačkih sječenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije 	
5606	Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 56.05, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo	Proizvodnja od ⁴⁶ : <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje - hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili - materijala za izradu hartije 	
Glava 57	Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:		

⁴⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Od iglanog filca	<p>Proizvodnja od ⁴⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze <p>Međutim, moguće je koristiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polipropilenski filament iz tar. br. 5402 - polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili - kablovi od polipropilenskih filamenta iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika <p>Kao podloga, može se upotrebiti tkanina od jute</p>	
	- Od ostalog filca	<p>Proizvodnja od ⁴⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od ⁴⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna - sintetičkog ili vještačkog filament prediva - prirodnih vlakana, ili - sintetičkih ili vještački sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje <p>Tkanine od jute se smiju koristiti kao podloga</p>	
ex Glava 58	Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:		

⁴⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Kombinovani, sa gumenim nitima	Proizvodnja jednožičnog prediva ⁵⁰ od	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od⁵¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih vlakana sečenih koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
5805	Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije igлом rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5810	Vez u metraži, u trakama ili motivima	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	

⁵⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5901	Tekstilne tkanine prevučene lijepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i slično; tkanine za kopiranje, kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (bugram) i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira	Proizvodnja od prediva	
5902	Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine:		
	- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
5903	Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
5904	Linoleum, uključujući sječen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sječene u oblike	Proizvodnja od prediva ⁵²	

⁵² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5905	Zidni tapeti od tekstila:		
	- Impregnirani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od ⁵³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
5906	Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 5902 - Pleteni ili kukičani tekstilni materijali	<p>Proizvodnja od ⁵⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
	- Ostale tkanine izrađene od prediva od sintetičkih	Proizvodnja od hemijskih materijala	

⁵³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi		
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva	
5907	Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
5908	Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za gasno osvjetljenje i cjevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane:		
	- Čarapice za gasno osvjetljenje, impregnisane	Proizvodnja od cjevasto pletene tkanine za gasno osvjetljenje	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5909 do 5911	Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu		
	- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911	Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 6310	

	<p>- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevućene ili ne, cjevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911</p>	<p>Proizvodnja od ⁵⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna - sljedećih materijala: - prediva od politetrafluoroetilena ⁵⁶, - prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, - monofila politetrafluoretilena ⁵⁷, - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, - prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila ⁵⁸, - kopoliestera monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanediolna i izoftalne kiseline - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od ⁵⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu 	

⁵⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁶ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.

⁵⁷ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁵⁸ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁵⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
Glava 60	Pleteni ili kukičani materijali	Proizvodnja od ⁶⁰ : - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sjecenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
Glava 61	Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:		
	- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku	Proizvodnja od prediva ⁶¹ ⁶²	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁶³ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sjecenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
ex Glava 62	Odjeća i pribor za odeću, napleteni i nekukičani; osim:	Proizvodnja od prediva ⁶⁴ ⁶⁵	
ex	Odjeća za žene, djevojčice i	Proizvodnja od prediva ⁶⁶	

⁶⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶² Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁶³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁶⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211	bebe i gotov pribor za odjeću, vezeni	ili Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁶⁷	
ex 6210 i ex 6216	Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁶⁸ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁶⁹	
6213 i 6214	Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi		
	- Vezeni	Proizvodnja od nebujetenog jednožičnog prediva ^{70 71} ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷²	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebujetenog jednožičnog prediva ^{73 74} ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili	

⁶⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷² Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷⁴ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		završne operacije (kao što su odmaščivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
6217	Ostali gotov pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tar. br. 6212:		
	- Vezeni	Proizvodnja od prediva ⁷⁵ ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁶	
	- Vatro-otporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁷⁷ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁸	
	- Postava za kragne, manžetne, skrojena	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam	

⁷⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva ⁷⁹	
ex Glava 63	Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6301 do 6304	Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd; zavesi itd; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:		
	- Od filca, od netkanih materijala	Proizvodnja od materijala ⁸⁰ : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostali:		
	-- vezeni	Proizvodnja od nebujetenog ^{81 82} jednožičnog prediva ili Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od nebujetenog ^{83 84} jednožičnog prediva	
6305	Vreće i vrećice za pakovanje	Proizvodnja od ⁸⁵ :	

⁷⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸² Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸³ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸⁴ Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸⁵ Za odredene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	robe	<ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
6306	Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:		
	- Od netkanih materijala	<p>Proizvodnja od ^{86 87}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebjesjenog jednožičnog prediva ^{88 89}	
6307	Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
6308	Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo	Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
ex Glava 64	Obuća, kamašne i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda, osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim spajanja gornjišta pričvršćenih na unutrašnje donove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406	

⁸⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

6406	Dijelovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 65	Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6505	Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ⁹⁰	
Ex 6506	Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ⁹¹	
ex Glava 66	Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6601	Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 67	Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta,	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali	

⁹⁰ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁹¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.

68	liskuna i sličnih materijala; osim	svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 6803	Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca	Proizvodnja od obrađenog škriljca	
ex 6812	Proizvodi od azbesta, proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	
ex 6814	Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala	Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)	
Glava 69	Keramički proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 70	Staklo i proizvodi od stakla; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7003, ex 7004 i ex 7005	Staklo sa nereflektujućim slojem	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7006	Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:		
	- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu	Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih	

	sa standardima SEMII		
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7007	Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7008	Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7009	Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7010	Baloni, flaše, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7013	Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 7019	Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)	Proizvodnja od: - neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i	

		sječenih niti, ili - od staklene vune	
ex Glava 71	Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7101	Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 7102, ex 7103 i ex 7104	Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)	Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja	
7106, 7108 i 7110	Plemeniti metali:		
	- Neobrađeni	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 ili 7110, ili Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110 ili Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110, međusobno ili sa prostim metalima	
	- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha	Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih	
ex 7107, ex 7109 i ex 7111	Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda	Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim	
7116	Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala	

	(prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)	ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7117	Imitacije nakita	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, ili Proizvodnja od dijelova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 72	Gvožđe i čelik; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7207	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 i 7205	
7208 do 7216	Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206	
7217	Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207	
ex 7218, 7219 do 7222	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218	
7223	Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218	
ex 7224, 7225 do 7228	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224	

	za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika		
7229	Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224	
ex Glava 73	Proizvodi od gvožđa i čelika, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7301	Talpe	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206	
7302	Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika; šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrstne pločice, distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206	
7304, 7305 i 7306	Cijevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224	
ex 73.07	Pribor za cijevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5 CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko dijelova	Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo ubličenih ("blanks") proizvoda za profile čija vrijednost nije veća od 35% cijene proizvoda franko fabrika	
7308	Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcijs mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301, ne	

	okviri za njih, pragovi za vrata, rolovi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika	smiju da se koriste	
ex 7315	Lanci protiv klizanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 74	Bakar i proizvodi od bakra; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7401	Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7402	Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7403	Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:		
	- Rafinisani bakar	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata	Poizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra	

7404	Ostaci i otpaci, od bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7405	Predlegure bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 75	Nikl i proizvodi od nikla; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene poizvoda franko fabrika	
7501 do 7503	Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 76	Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7601	Aluminijum, sirovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje do tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od	

		nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma	
7602	Otpaci i ostaci od aluminijuma	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7616	Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	
Glava 77	Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS		
ex Glava 78	Olovo i proizvodi od olova; osim:	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	
7801	Sirovo olovo:		
	- Rafinisano olovo	Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam	

		proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802	
7802	Otpaci i ostaci, od olova	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 79	Cink i proizvodi od cinka; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7901	Cink, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7902	
7902	Otpaci i ostaci, od cinka	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 80	Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8001	Kalaj, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002	

8002 i 8007	Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 81	Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih::		
	- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala koji svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 82	Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
8206	Alati, iz dva ili više od tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u druge tar. br., osim u tar. br. 8202 do 82.5. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
8207	Izmjenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosjecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

	izvlačenje ili ekstrudirnje metala, i alat za bušenje stena i zemlje		
8208	Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8211	Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
8214	Ostali nožarski proizvodi (na primer maštine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sjekire, noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. proizvoda koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
8215	Kašike, valjuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala	
ex Glava 83	Razni proizvodi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 8302	Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. proizvoda koji se	

		razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8306	Statuete i drugi ukrasi od prostih metala	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8401	Nuklearni gorivni elementi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ⁹²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8402	Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8403 i ex 8404	Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br.,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od

⁹² Ovo pravilo se primjenjuje do 31.12.2005.

	za kotlove za centralno grijanje	a ne u tar. br. 8403 ili 8404	40% cijene proizvoda franko fabrika
8406	Turbine na vodenu i drugu paru	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8407	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8408	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, na paljenje pomoću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8409	Dijelovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8411	Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8412	Ostale pogonske mašine i motori	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8413	Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex	Industrijski ventilatori,	Proizvodnja kod koje:	Proizvodnja kod koje

84.14	duvaljke i slično	<ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8415	Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.8	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 8415	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8419	Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijne mase, i kartona	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8420	Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		<p>- kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
8423	Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi mjerenja mase; tegovi za vase svih vrsta	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8425 do 8428	Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika , i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8429	Buldožeri, angledozeri, mašine za ravnanje (graderi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:		
	- Drumski valjci	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog 	Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

		ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	
8430	Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snježni plugovi i duvaljke za snijeg	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8431	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8439	Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8441	Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sječenje svih vrsta	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
Ex 8443	Štampači, za kancelarijske mašine (na primjer, mašine za automatsku obradu podatkov mašine za obradz riječi itd).	Proizvodnja: kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika.	
8444 do 8447	Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8448	Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8452	Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; namještaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:		
	- Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - vrijednost svih materijala bez porijekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom, i - mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, su sa porijeklom	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8456 do 8466	Mašine alatlike, njihovi dijelovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

8469 do 8472	Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8480	Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne carbide, staklo, mineralne materijale, guma i plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8482	Kuglični ili kotrljajni ležajevi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8484	Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8486	- Alatne mašine za rad na bilo kom materijalu putem otklanjanja materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim zračenjem, ultrasoničnim, elektrohemiskim, elektronskim zračenjem, jonskim zračenjem ili putem plazme elektrolučnog zračenja. - alatne mašine (uključujući prese) za obradu metala savijanjem, prelamanjem, ispravljanjem, ravnjanjem, siječenjem, bušenjem ili zarezivanjem. - alatne mašine za obradu	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

	<p>kamena, keramike, betona, azbest-cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla</p> <p>machine tools for working</p> <ul style="list-style-type: none"> - dijelovi i oprema pogodni za upotrebu jedino ili uglavnom za mašine svrstane pod tarifnim brojevima 8456, 8462 i 8464. - instrumenti za obilježavanje – aparati za testiranje koji se koriste za testiranje mašina za proizvodnju maski i fotomaski od fotootpornih obloženih substrata; dijelovi oprema od istih. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - kalupi- pod pritiskom ili kalupi za ubrizgavanje 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - druge mašine za dizanje, rukovanje, punjenje ili istovar 	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - dijelovi pogodni za upotrebu jedino ili uglavnom za mašine svrstane pod tarifnim brojem 8428. 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> -kamere koje se koriste za pripremu štampanih ploča ili cilindara koji se koriste za testiranje mašina za proizvodnju maski i fotomaski od fotootpornih obloženih substrata; dijelovi oprema od istih 	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika</p>

		<p>proizvoda franko fabrika,i</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijekлом 	
8487	Mašinski dijelovi, koji ne sadrže električne priljučnice, izolatore, kaleme, priključke ili druge električne karakteristike, koje nisu specificirane niti obuhvaćene u ovom Poglavlju	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode; osim:	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8501	Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8503, mogu upotrebiti samo do vrednosti od 10% cene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8502	Električni generatori agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8503, uvezši zajedno, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		10% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8504	Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8517	Drugi aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući i aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što su lokalna ili šira mreža), sem aparata za prenos i prijem svrstanih pod tarifnim brojevima 8443,8525,8527 ili 8528	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8518	Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompljeti za pojačavanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8519	Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8520	Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

85.21	Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8522	Dijelovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatom iz tar. br. 85.19 do 85.21	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8523	Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. (85.23), mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8525	Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

	rekorderima; digitalne kamere		
8526	Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodaljinsko upravljanje	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8527	Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8528	Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8529	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.25 do 85.28:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike 	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

		upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	
8535	Električni aparati za paljenje ili zaštitu električnih kola, ili za povezivanje sa ili unutar električnih kola za voltažu koja prelazi 1000 V	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika i - unutar gornje granice, vrijednost upotrebljenih materijala pod tarifnim brojem 8538 nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8536	- Električni aparati za paljenje ili zaštitu električnih kola, ili za povezivanje sa ili unutar električnih kola za voltažu koja ne prelazi 1000 V	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika i - unutar gornje granice, vrijednost upotrebljenih materijala pod tarifnim brojem 8538 nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika.	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
	- priključci za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kabala		
	-- od plastike	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- od keramike, od gvožđa I čelika	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	-- od bakra	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih	

		upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8537	Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8541	Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisječenih u mikropločica (čipova)	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8542	<p>Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monolitna integrisana kola -Ostalo 	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 ili 8542, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika <p>Ili</p> <p>Operacija difusije (u kojoj se integrisana kola formiraju na poluprovodnom substratu selektivnim uvođenjem dopanta) bez obzira da li je sastavljeni/ili testiran u drugoj zemlji a ne u onim utvrđenim Članom 3</p> <p>Proizvodnja:</p>	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>

		<p>- kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i</p> <p>- kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 ili 8542, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika</p>	
8544	Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaćenih vlakana kombinovani ili ne sa ili bez konektora	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8545	Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8546	Električni izolatori od bilo kog materijala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8547	Izolacioni dijelovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vrijeme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cijevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

8548	Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 86	Šinska vozila i njihovi dijelovi; željeznički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8608	Željeznički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na željezničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi dijelovi	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 87	Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8709	Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima željezničkih stanica; dijelovi navedenih vozila	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8710	Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od

	naoružanjem i njihovi dijelovi	br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	30% cijene proizvoda franko fabrika
8711	Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:		
	- Do 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijekлом	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika
	- Preko 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijekлом	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijekлом	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8712	Bicikl bez kotrljajućih ležajeva	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 8714	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda

			franko fabrika
8715	Dječja kolica i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8716	Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 88	Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
ex 8804	Rotošuti	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 8804	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8805	Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
Glava 89	Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 8906	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 90	Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda

	instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:	br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	franko fabrika
9001	Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 85.44; listovi i ploče od polarizajućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktne sočive), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9002	Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9004	Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9005	Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihova postolja	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijekлом	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9006	Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš-aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda

	električnim paljenjem	<p>br. u koji se svrstava proizvod,</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	franko fabrika
9007	Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9011	Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod , - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9014	Ostali navigacioni instrumenti i aparati	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9015	Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografske, okeanografske, hidrološke, meteorološke i	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40%	

	geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri	proizvoda franko fabrika	
9016	Vage osetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9017	Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerjenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska mjerila, mjerila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9018	Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:		
	- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 9018	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
9019	Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, vještačko disanje i	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

	ostali terapeutski aparati za disanje	<ul style="list-style-type: none"> - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	
9020	Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenljivih filtera	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
9024	Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tektila, hartije, plastičnih masa)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9025	Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9026	Instrumenti i aparati za mjerjenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promjenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: mjerači protoka, pokazivači nivoa, manometri, mjerači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9027	Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za mjerjenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerena ili kontrolu	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	

	(uključujući i ekspozimetre); mikrotomi		
9028	Mjerači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i mjerače za njihovo baždarenje:		
	- Dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa pojeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9029	Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9030	Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerjenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerjenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih ionizujućih zračenja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9031	Instrumenti, aparati i mašine za mjerjenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi; projektori profila	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9032	Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala	

		nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9033	Dijelovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
ex Glava 91	Časovnici i njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9105	Ostali časovnici	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9109	Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9110	Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili djelimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9111	Kutije za lične časovnike i dijelovi kutija	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih	Proizvodnja kod koje vrijednost

		<p>upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom 	<p>upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika</p>
9112	Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i dijelovi kutija	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod , i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika</p>
9113	Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i dijelovi za kaiševe i narukvice:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ostali 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika</p>	
Glava 92	Muzički instrumenti; dijelovi i pribor tih proizvoda	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika</p>	
Glava 93	Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika</p>	
ex Glava 94	Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvjetljeni znaci,	<p>Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod</p>	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p>

	osvjetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:		
ex 9401 i ex 9403	Namještaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjeno pamučnom tkaninom mase 300 g/m ² ili manje	<p>Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili</p> <p>Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - njena vrijednost nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika, i - su svi drugi upotrebljeni materijali sa porijeklom i da se svrstavaju u druge tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403 	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9405	Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove dijelove, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvjetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom, i njihovi dijelovi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9406	Montažne zgrade	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 95	Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
9503	Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom, slagalice (zagonetke) svih vrsta	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam 	

		<p>proizvod, i</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	
ex 9506	Palice za golf i ostala oprema za golf	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf	
ex Glava 96	Razni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 9601 i ex 9602	Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porijekla	Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tar. br.	
ex 9603	Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i vjeverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9605	Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odjela	Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primjenjivalo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
9606	Dugmad, drikери, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad	Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none"> - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i 	

		<ul style="list-style-type: none"> - pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	
9608	Hemiske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; djelovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod,	
9612	Trake za pisače mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otiska, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije	<ul style="list-style-type: none"> Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	
ex 9613	Upaljači sa piezo paljenjem	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz ta. br. 96.13 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9614	Lule za pušenje i glave lula	Proizvodnja od grubo obrađenih blokova	
Glava 97	Predmeti umetnosti, kolekcija i starina	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	

ANEKS III

Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o porijeklu robe EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5mm ili plus 8 mm po dužini. Papir mora biti bijele boje, veličine pisaćeg papira, koji ne sadrži mehaničku pulpu i koji nije teži od 25g/m². Na pozadini će imati otisnuit zeleni "guillonche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorene mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.
2. Carinski organi Ugovornih strana mogu zadržati pravo štampanja uvjerenja ili mogu taj posao povjeriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati bilješku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora sadržati naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poleđini		
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije)		
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijekлом	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba	
6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene		
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta; ⁽¹⁾ Opis robe		9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m³, itd.)	10. Fakture (neobavezno)
11. OVJERA CARINSKOG ORGANA Ovjera deklaracije Izvozni dokument ⁽²⁾ Model _____ Br. _____ Pečat Carinarnica: _____ Zemlja ili teritorija izdavanja: _____ Datum: _____ (potpis)		IZJAVA IZVOZNIKA Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uvjerenja. Mjesto _____ i datum: _____ (potpis)	

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

⁽²⁾ Popunjava se samo ako interni propisi zemlje ili teritorije izvoza to zahtevaju.

13. Zahtjev za provjeru, upućuje se:	14. Rezultat provjere
<p>Zahtjev za provjeru tačnosti i ispravnosti ovog uvjerenja. _____ (mjesto i datum)</p> <p>Pečat _____ (potpis)</p>	<p>Izvršena provjera pokazuje⁽¹⁾ [] da je ovo uvjerenje izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni [] da ovo uvjerenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu) _____ (mjesto i datum)</p> <p>Pečat _____ (potpis)</p> <p>(*) Oznakom X označiti rezultat provjere.</p>

NAPOMENE

1. U potvrdama se ne smiju brisati ili pisati riječi jedne preko drugih. Bilo koje ispravke moraju biti učinjene brisanjem netačnih i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gdje je uvjerenje izdato.
2. Između proizvoda unijetih u uvjerenje ne smije se ostavljati prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjeno prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.
3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeni prepoznavanje.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenje na poleđini		
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između _____ i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije)	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijekлом	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba
	6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene	
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta; ⁽¹⁾ Naziv robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mera (l, m³, itd.)	10. Fakture (neobavezno)	

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

PODNOŠIM sledeća dokazna dokumenta:⁽¹⁾

OBAVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uvjerenja, kao i da prihvatom svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uvjerenja za ovu robu.

(Mjesto i datum)

(Potpis)

⁽¹⁾ Na primer: uvozni dokumenti, uvjerenja o porijeklu robe, fakture, izjave proizvođača, itd., u vezi sa proizvodima korišćenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromjenjenom stanju.

ANEKS IV

Tekst izjave na fakturi

Izjava na fakturi,čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, nije potrebno unositi broj napomene.

Crnogorska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Turska verzija:

İşbu Belge (Gümrük Onay No⁽¹⁾) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtildikçe, bu maddelerin⁽²⁾ tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin.

.....⁽³⁾

(Mjesto i datum)

.....⁽⁴⁾

(Potpis izvoznika;
dodatno mora biti čitko
navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

-
- (1) Kada je izjavu na fakturi dao ovlašćeni izvoznik, broj ovlašćenja ovlaštenog izvoznika se mora unijeti na ovo mjesto. Kada je izjavu na fakturi dao izvoznik koji nije ovlašćeni izvoznik riječi u zagradama će se izostaviti ili će se prostor ostaviti prazan.
(2) Navešće se porijeklo proizvoda.
(3) Popuniti i obrisati kada je potrebno.
(4) U slučajevima kada nije neophodan potpis izvoznika, izostanak potpisa povlači izostavljanje imena potpisnika.

ANEKS V
Proizvodi isključeni iz kumulacije utvrđene članom 3 i članom 4

CN-kod	Opis
1704 90 99	Ostali konditorski proizvodi koji ne sadrže kakao. Čokoladni i drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao - kakao prah koji sadrži dodatak šećera ili zasladića:
1806 10 30	-- sadrži 65% ili više, ali manje od 80% saharoze (uključujući invertovani šećer koji se izražava kao saharoza), ili izoglukoze koja se izražava kao saharoza
1806 10 90	-- sadrži 80% ili više, po težini, saharoze (uključujući invertovani šećer koji se izražava kao saharoza), ili izoklukoze koja se izražava kao saharoza
1806 20 95	- drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao u blokovima, pločicama ili štapićima, čija težina prelazi 2kg ili u obliku tečnosti, paste, praha, granula ili drugog zbirnog oblika ili u pakovanjima čiji sadržaj prelazi težinu od 2 kg -- drugo --- drugo
1901 90 99	Slatki ekstrakti, prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, kaše, skroba ili slatkih ekstrakata, koji sadrže kakao ili sadrže manje od 40% težine kakaoa izračunate na potpuno odmašćenoj osnovi, koji nijesu navedeni ili uključeni na drugim mjestima; prehrambeni proizvodi iz stavki 0401 do 0404, koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% težine kakaa izračunate na potpuno odmašćenoj osnovi, koji nijesu navedeni ili uključeni na drugim mjestima - drugo -- drugo (osim zasladićenog ekstrakta) --- drugo
2101 12 98	Drugi proizvodi zasnovani na kafi
2101 20 98	Drugi proizvodi zasnovani na čaju ili slično.
2106 90 98	Prehrambeni proizvodi koji nijesu navedeni ili uključeni na drugom mjestu: - drugo (osim proteinskih koncentrata i vlaknastih proteinskih supstanci) -- drugo --- drugo
3302 10 29	Mješavina mirišljavih supstanci i mješavina (uključujući alkoholne rastvore), čija je osnova jedna ili više od navedenih materija, poput vrsta koje se koriste kao sirovine u industriji; drugi proizvodi zasnovani na mirišljavim supstancama, poput onih koji se koriste za proizvodnju pića: - vrste koje se koriste u industrijskim hrane ili pića -- vrste koje se koriste u industrijskim pićima: --- proizvodi koji sadrže sve agense za aromatizovanje koji karakterišu pića: ---- sadržaj alkohola iznad 0.5% ---- drugo: ----- bez mlječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze, ili skroba, ili sadrže, po težini, manje od 1.5% mlječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba ----- drugo

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Strane će izvršiti potrebne izmjene na Protokol II o pravilima porijekla robe u skladu sa Prokotolom 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Zajednice i Crne Gore.